

Ewangelij wo Božim kralestwje

To je rozrisanje!

Je Wam jasne, zo Jezus praji, zo kónč přińć njemóže, doniž njebudže
Bože kralestwo swěta jako swědk předorwany?



"Tón wjelk budže tež při jehnjeću bydlić ... Woni njebudu we wšej
Mojej swjatej horje ani zranić ani znićić, přetož zemja budže polna
wot pórznaća Knjeza, kak wodu morjo kryja." (Jesaja 11:6, 9)

Hač do

Dr. Bob Thiel

Ewangelij wo Božim kralestwje

To je rozrisanje!

Hač do Dr. Bob Thiel

Urheberrecht ©2016/2017/2018/2019/2022 von Nazarene Books. Nakład 1.5. Brošurka za Kereke ya Modimo e tswelangpele a Bahlahlami, předewzaće same. 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, Kaliforniska, 93433, Zjednoćene staty Ameriki ISBN: 978-1-940482-09-5.

Čehodla njemóže čłowjestwo swoje problemy rozrisać?

**Wěš ty, zo prěnje a poslednje wěcy, wo kotrychž bibliju Jězus předuje,
Ewangelij wo Božim kralestwje nastupaja?**

**Wěš ty, zo bě Bože kralestwo přizwuk japoštołów a tych, kotříž jim najprjedy
sčěhowachu?**

**Je Bože kralestwo Jězusowa wosoba? Je Jězusowe kralestwo Budźe bože
kralestwo Nětk jeho žiwjenje w nas žiwe? Je Bože kralestwo něšto kaž
prichodne woprawdžite kralestwo? Budźe wěrić, što biblijia wuči?**

**Što je kralestwo? Što dokladnje je Bože kralestwo? Što wuwučuje biblijia? Što
nawuči zažnokrejna cyrkje?**

**Je ći jasne, zo kónc přińc njemóže, doniž njebudźe Bože kralestwo swěta jako
swědk předowany?**

Foto na titulnej stronje pokazuje jehnjo, kiž leži z wjelkom, kaž wot Burdine Printing and Graphics skomponowa. Foto na zadnim boku je džel přenjotneho twarjenja cyrkwe Božej w Jerusalemje, kotryž bu 2013 wot dr. Boba Tzeho přiwzaty.

WOBSAH

- 1. Ma čłowjestwo rozrisanja?**
- 2. Kotry ewangelij předowaše Jězus?**
- 3. Bě Bože kralestwo w Starym zakonju znate?**
- 4. Japoštuljo ewangelij wo Božim kralestwje wučili?**
- 5. Žórła zwonka Noweho zakonja wučachu Bože
kralestwo**
- 6. Grjeksko-romske cyrkwe wuča, zo je kralestwo
wažne, ale...**
- 7. Čehodla Bože kralestwo**

Kontaktowe informacie

1. Ma člowjestwo rozrisanja?

Lefatše le tobane le mathata a mangata.

Batho ba bangata ba lapile. Batho ba bangata ba hateletsoe. Batho ba bangata ba tobane le bofutsana. Lichaba tse ngata li na le likoloto tse tebileng. Bana, ho kopanyelletsa le ba e-song ho hlahe, ba tobane le tlhekefetso. Mafu a hananang le lithethefatsi a tšoenya lingaka tse ngata. Litoropo tse kholo tsa indasteri li na le moea o silafetseng haholo hore o ka phela hantle. Bo-ralipolotiki ba fapa-fapaneng ba sokela ntoa. Litlhaselo tsa likhukhuni li lula li etsahala.

A baeteledipele ba lefatše ba ka kgona go rarabolola mathata a batho ba lebaneng le one?

Ba bangata ba nahana joalo.

Lenaneo le Lecha la Bokahohle

Ka la 25 September, 2015, ka mor'a hore Mopapa Francis oa Vatican a fane ka puo ea bohlokoa, linaha tse 193 tsa Machaba a Kopaneng (UN) li ile tsa khetha ho phethahatsa “Lipakane tse 17 tsa Tsoelo-pele e Tsoelang Pele” tseo ka linako tse ling li neng li bitsoa *New Universal Ag enda*. Lipheo tse 17 tsa UN ke tsena:

Sepheo sa 1. Ho felisa bofuma ka mefuta eohle ea bona hohle

Sepheo sa 2. Ho felisa tlala, ho finyella tšireletseho ea lijo le phepo e nepahetseng le ho khothaletsa temo ea moshoelella

Sepheo sa 3. Etsa bonneta ba bophelo bo botle le ho khothaletsa bophelo bo botle ho bohle ka lilemo tsohle

Sepheo sa 4. Ho netefatsa thuto ea boleng bo kenyaletsang bohle le e lekanang le ho khothaletsa menyetla ea ho ithuta bophelo bohle bakeng sa bohle

Sepheo sa 5. Finyella tekano ea tekano le ho matlafatsa basali le banana bohle

Sepheo sa 6. Ho netefatsa boteng le taolo e tsitsitseng ea metsi le likhoerekhoere bakeng sa bohle

Sepheo sa 7. Netefatsa phihlello ya matla a theko e tlase, a tshepehang, a moshwelella le a sejwalejwale bakeng sa bohle

Sepheo sa 8. Ho khothaletsa kholo ea moruo e tsitsitseng, e kenyelletsang bohle le e tsitsitseng, mesebetsi e tletseng e hlahisang litholoana le mesebetsi e hlomphehang bakeng sa bohle.

Sepheo sa 9. Ho aha libopeho tsa motheo tse tsitsitseng, ho khothaletsa kholo ea indasteri e kenyelletsang bohle le ea moshoelella le ho khothaletsa boiqapelo.

Sepheo sa 10. Ho fokotsa ho se lekane ka hare ho naha le har'a linaha

Sepheo sa 11. Etsa hore litoropo le libaka tsa bolulo tsa batho e be tse kenyelletsang, tse bolokehileng, tse tsitsitseng le tse tsitsitseng

Sepheo sa 12. Etsa bonnete ba tšebeliso e tsitsitseng le mekhoa ea tlhahiso

Sepheo sa 13. Ho nka khato e potlakileng ho loantša phetoho ea maemo a leholimo le littlamorao tsa eona

Sepheo sa 14. Ho baballa le ho sebelisa maoatle, maoatle le lisebelisoa tsa maoatle ka mokhoa o tsitsitseng bakeng sa nts'etsopele ea moshoelella.

Sepheo sa 15. Sireletsa, tsosolosa le ho khothaletsa ts'ebeliso e tsitsitseng ea tikoloho ea lefats'e, ho laola meru ka mokhoa o tsitsitseng, ho loantša ho fetoha ha mahoatata, ho emisa le ho khutlisa tšenyeho ea mobu le ho emisa tahlehelo ea mefuta-futa.

Sepheo sa 16. Ho khothaletsa lichaba tse nang le khotso le tse kenyelletsang bakeng sa nts'etsopele ea moshoelella, ho fana ka

phihlello ea tokabakeng sa bohole le ho aha litsi tse sebetsang hantle, tse ikarabellang le tse kenyaletsang bohole maemong ohle.

Sepheo sa 17. Ho matlafatsa mekhoa ea ho kenya ts'ebetsong le ho tsosolosa selekane sa lefats'e bakeng sa nts'etsopele ea moshoelella

Lenaneo lena le tlameha ho kengoa ts'ebetsong ka botlalo ka 2030 hape le bitsoa *2030 Agenda for Sustainable Development*. E ikemiselitse ho rarolla mathata a tobaneng le batho ka ho laola, thuto, le tšebelisano-'moho ea machaba le ea litumelo tse fapaneng. Le hoja boholo ba merero ea eona e le molemo, mekhoa e meng ea eona le merero ea eona e mpe (bapisa le Genese 3:5). Lenaneo lena, le Iona, le lumellana le la Mopapa Francis *Laudato Si* encyclical.

Lenaneo le Lecha la Bokahohle" le ka bitsoa "Lenaneo le Lecha la K'hatholike" joalokaha lentsoe "katholike" le bolela "kahohle." Mopapa Francis o ile a bitsa kamohelo eo ea Lenaneo le *Lecha la Bokahohle* "pontšo ea bohloko ea tšepo." E le ho latela tumellano ea Machaba a Kopaneng, ho bile le kopano Paris ka December 2015 (e neng e bitsoa ka molao Seboka sa 21 sa *Mekha ea Tumellano ea Machaba a Kopaneng ea Phetoho ea Tlelaemete*). Mopapa Francis o boetse a rorisa tumellano eo ea machaba mme a eletsa lichaba "ho latela ka hloko tsela e tlang pele, le ka maikutlo a ntseng a hola a bonngoe."

Hoo e ka bang lichaba tsohle tsa lefatše li ile tsa lumellana le litumellano tsa Paris, tse neng li e-na le lipakane tse tobileng tsa tikoloho le boitlamo ba lichelete. (Ka nako eo Mopresidente oa Amerika Barack Obama o ile a saena tokomane ea ho kenya USA ho sena ka 2016, empa ka 2017, Mopresidente oa United States Donald Trump o ile a bolela hore United States HA E TLA amohela litumellano tsa Paris tse lumellaneng. Sena se ile sa baka khalefo ea machaba 'me se thusitse ho arola US. ho tsoa Europe le likarolong tse ling tse ngata tsa lefatše.) Hamorao Mopapa Francis o ile a bolela hore botho "bo tla theoha" haeba bo sa etse liphetho tsa hae tse amanang le boemo ba leholimo.

Le hoja ho se motho ea batlang ho phefumoloha moea o silafetseng, ho lapa, ho futsaneha, ho ba kotsing, joalo-joalo, na boiteko ba batho ba lipakane tsa lenaneo la Machaba a Kopaneng la 2030 le/kapa litumellano tsa Paris li tla rarolla mathata a tobang le botho?

Tlaleho ea Track ea Machaba a Kopaneng

Machaba a Kopaneng a ile a thehoa 'me a thehoa ka la 24 Mphalane 1945, ka mor'a Ntoa ea II ea Lefatše, e le ho thibela ntoa e 'ngoe e joalo le ho leka ho kothalletsa khotso lefatšeng. Ha e thehoa, Machaba a Kopaneng a ne a e-na le linaha tse 51 tseo e leng litho; hona joale ho na le 193.

Ho 'nile ha e-ba le likhohlano tse makholo, haeba e se tse likete-kete lefatšeng ka bophara ho tloha ha Machaba a Kopaneng a thehoa, empa ha re e-s'o be le se ka hhalosoang e le Ntoa ea Boraro ea Lefatše.

Ba bang ba lumela hore tšebelisano-'moho ea machaba joaloka Machaba a Kopaneng e ipolelang hore e kothalletsa, e kopantsoe le mofuta oa ho kopanya litumelo le lenaneo la likereke tseo Mopapa Francis le baeta-pele ba bang ba bangata ba bolumeli ba lekang ho li kothalletsa , li tla tlisa khotso le nala.

Leha ho le joalo, tlaleho ea hore Machaba a Kopaneng a etse sena ha ea ba ntle. Ntle le likhohlano tse ngata tse hlometseng ho tloha ha Machaba a Kopaneng a theha, limilione tse ngata li lapile, baphaphathehi le/kapa ba futsanehile haholo.

Lilemong tse leshome tse fetileng, Machaba a Kopaneng a ile a qala ho phethahatsa Lipehelo tsa oona tsa *Ntlafatso ea Lilemo tse Sekete* . E ne e e-na le "lipakane tsa tsoelo-pele" tse robeli, empa sena ha sea ka sa atleha, esita le ho latela Machaba a Kopaneng ka booona. Kahoo, ka 2015, seo ho thoeng ke "Lipakane tsa Tsoelo-pele e Tsoelang Pele tse 17" li ile tsa amoheloa. Ba bang ba na le tšepo. Ba bang ba nka hore ke toro feela.

Mabapi le utopia e eang, ka la 6 Motšeanong 2016, Mopapa Francis o itse o lora ka boemo bo botle ba Europe boo kereke ea hae e ka thusang

k'honthinente eo ho e fihlela. Leha ho le joalo, toro ea Mopapa e tla fetoha toro e tšosang (bapisa le Tšenolo 18).

Ho ka ba le Tšebelisano 'moho le Katleho, Empa ...

Merriam Webster's Dictionary e bolela hore utopia ke "sebaka se inahaneloang seo ho sona 'muso, melao, le maemo a sechaba li phethahetseng." Bibele e ruta hore batho ba ke ke ba rarolla mathata a bona ka bobona:

²³ O Morena, ke itse tsela ya motho ga e mo go ene; Ga se mo mothong yo o tsamayang ka dinao go kaela dikgato tsa gagwe. (Jeremia 10:23, NKJV ntle le haeba ho boletsoe ka tsela e 'ngoe)

Bibele e ruta hore tšebelisano ea machaba e tla hlōleha:

¹⁶ Tshenyeho le maswabi di ditseleng tsa bona; ¹⁷ Le tsela ea khotso ha ba e tsebe. ¹⁸ Tšabo ea Molimo ha e eo ka pel'a mahlo a bona. (Baroma 3:16-18)

Leha ho le joalo, batho ba bangata ba sebeletsa ho finyella pono ea bona ka mokhatlo oa batho ba nang le maikutlo a matle 'me ka linako tse ling ba leka ho kenyelletsa bolumeli. Empa hoo e ka bang ha ho le ea mong ea ikemiselitseng ho latela litsela tsa Molimo a le mong oa 'nete. Ha se hore ho ke ke ha e-ba le tsoelo-pele e lebisang lipakaneng leha e le life tsa Machaba a Kopaneng kapa tsa Vatican. Ho tla ba le tse ling ('me lipheo tse ngata li ntle), hammoho le litšitiso tse ling.

Ha e le hantle, 'me mohlomong ka mor'a likhohlano tse kholo, mofuta oa tumellano ea khotso ea machaba e tla lumellanoa le ho tiisoa (Daniele 9:27). Ha e se e le teng, ba bangata ba tla ba le tšekamelo e fosahetseng ea ho lumela hore moloko oa batho o tla be o tlisa sechaba se nang le khotso le se nang le khotso.

Ba bangata ba tla haptjoa ke 'khatelo-pele e joalo ea machaba' (bapisa le Ezekiele 13:10) hammoho le lipontšo le limakatso tse fapa-fapaneng (2 Thessalonika 2:9-12). Empa Bibele e re khotso e joalo e ke ke ea tšoarella (Daniele 9:27; 11:31-44), ho sa tsotellehe seo baeta-pele ba ka se bolelang (1 Bathesalonika 5:3; Esaia 59:8).

Khopolo ea hore, ntle le Jesu (bapisa le Johanne 15:5; Mattheu 24:21-22), botho bo ka tlisa topia ‘mehleng ena e khopo ea joale’ ke evangeli ea bohata (Bagalata 1:3-10).

Haeba botho feela bo sa khone ho tlisa utopia e le kannete, na mofuta leha e le ofe oa utopia o ka khoneha?

Ee.

‘Muso oa Molimo o tla etsa polanete ena, ’me hamorao, ka ho sa feleng, e be betere ka tsela e tsotehang.

2. Kotry ewangeliј prědowaše Jězus?

Bibele e ruta hore mokhatlo o hlophisitsoeng o bitsoang 'Muso oa Molimo o tla nkela mebuso ea batho sebaka (Daniele 2:44; Tšenolo 11:15; 19:1-21).

Ha Jesu a qala tšebeletso ea Hae ea phatlalatsa, O ile a qala ka ho bolela **evangeli ea 'Muso oa Molimo**. Mona ke seo Mareka a se tlalehileng:

¹⁴ Joale ka mor'a hore Johanne a kenngoe chankaneng, Jesu a tla Galilea, a ntse a bolela Evangeli ea 'muso oa Molimo, ¹⁵ a re: "Nako e phethehile, 'me 'muso oa Molimo o atametse. Bakang, le lumele Evangeli" (Mareka 1:14-15).

Lentsoe evangeli, le tsoa lentsoeng la Segerike le fetoletsoeng e le *euangelion*, 'me le bolela "molaetsa o molemo" kapa "litaba tse molemo." Testamenteng e Ncha, lentsoe la Senyesemane "muso," le amanang le 'muso oa Molimo, le hlaha ka makhetlo a ka bang 149 ho NKJV le 151 Bibeleng ea *Douay Rheims*. E tsoa lentsoeng la Segerike le fetoletsoeng e le *basileia* le bolelang puso kapa sebaka sa borena.

Mebuso ea batho, hammoho le 'muso oa Molimo, e na le morena (Tšenolo 17:14), e akaretsa sebaka se itseng (Tšenolo 11:15), e na le melao (Esaia 2:3-4; 30:9), 'me e na le melao. bafo (Luka 13:29).

Ena ke thuto ea pele ea phatlalatsa e tsoang ho Jesu eo Mattheu a e tlalehang:

²³ Mme Jesu a tsamaya le Galelea yohle, a ntse a ruta disynagogeng tsa bona, a ntse a bolela Evangeli ya Mmuso (Mattheu 4:23).

Matthew o boetse oa tlaleha:

³⁵ Joale Jesu a pota-pota metse eohle le metsana, a ntse a ruta ka lisynagogeng tsa bona, a bolela Evangeli ea 'muso (Matheu 9:35).

Testamente e Ncha e bontša hore Jesu o tla busa ka ho sa feleng:

³³ O tla busa ntlo ea Jakobo ka ho sa feleng, 'me borena ba hae bo ke ke ba e-ba le bofelo (Luka 1:33).

Luka o tlaleha hore morero oo Jesu a neng a rometsoe ho o etsa e ne e le ho bolela ka 'Muso oa Molimo. Ela hloko seo Jesu a se rutileng:

⁴³ A re ho bona: "E ka khona ke bolelle metse e meng 'muso oa Molimo, hobane ke rometsoe hona."— Luka 4:43 .

Na u kile ua utloa ha ho boleloa seo? Na u kile ua hlokomela hore morero oa Jesu oa ho romeloa e ne e le ho bolela ka 'Muso oa Molimo?

Luka o boetse o tlaleha hore Jesu o *ile a fela a* ea ho bolela 'Muso oa Molimo:

¹⁰ Eitse ha baapostola ba kgutla, ba mo phetela tsohle tseo ba di entseng. Ke moka a ba tšea a ya le bona ba nnoši, a ya leganateng la motse wo o bitšwago Betsaida. ¹¹ Yare ha matshwele a tseba, a mo latela; mme a ba amohela, mme a bua le bona tsa mmuso wa Modimo (Luka 9:10-11).

Jesu o rutile hore 'Muso oa Molimo e lokela ho ba ntho e tlang pele ho ba mo latelang:

³³ Empa le batle pele mmuso wa Modimo le ho loka ha hae (Mattheu 6:33).

³¹ Le mpe le batle mmuso wa Modimo, mme ntho tseo tsohle le tla di ekeletswa. ³² Se tšabe, mohlatsoana, hobane ho khahliloe ke Ntat'a lōna ho le fa 'muso (Luka 12:31-32).

Bakreste ba lokela ho BATLA Mmuso wa Modimo PELE. Ba etsa sena ka ho etelletsa sena pele bophelong ba bona ka ho phela kamoo Kreste a neng a batla hore ba phele kateng le ho lebella ho khutla le 'muso oa Hae. Leha ho le joalo, ba bangata ba ipolelang hore ke Kreste, hase feela hore ha ba batle 'Muso oa Molimo pele, empa ha ba tsebe le hore na ke eng. Ba bangata ba boetse ba lumela ka bohata hore ho kenella lipolotiking tsa lefatše ke seo Molimo a se lebeletseng ho Bakreste. Ka ho se utloisise 'muso oa Molimo, ha ba o utloisise

phela hona joale ka moo ba lokelang kapa ba utloisisang hore na ke hobane'ng ha botho bo na le liphoso.

Hlokomela hape hore mmuso o tla newa mohlatswana (bapisa le Baroma 11:5). Ho hlokahala boikokobetso hore motho a ikemisetse ho ba karolo ea mohlatsoana oa 'nete.

'Muso oa Molimo ha o e-s'o thehoe Lefatšeng

Jesu o rutile hore balateli ba Hae ba lokela ho rapella 'muso hore o tle, ke ka hona ba seng ba se na oona:

⁹ Ntata rona ya mahodimong, Lebitsa la hao le ke le kgethehe . 10
Mmuso wa hao o tle. Thato ea hao e etsoe (Mattheu 6:9-10).

Jesu o ile a roma barutua ba hae ho bolela ka 'Muso oa Molimo:

¹ Yaba o bokella barutuwa ba hae ba leshome le metso e mmedi,
a ba nea matla le borena hodima batemona bohole, le ho fodisa
malwetse. ² A ba roma ho bolela tsa mmuso wa Modimo (Luka
9:1-2).

Jesu o rutile hore ho ba teng ha hae feela e ne e se 'muso, kaha' muso o
ne o sa theoa Lefatšeng ka nako eo ke ka lebaka leo a entseng seo a sa
kang a leleka bademona ka lebitsa la hae ka nako eo:

²⁸ Empa haeba ke leleka bademona ka moea oa Molimo, ka sebele 'muso oa Molimo o fihlile holim'a lōna (Matheu 12:28).

'Muso oa 'nete o nakong e tlang—'me ha o teng hona joale joalokaha Mareka a bontša:

⁴⁷ Mme haeba leihlo la hao le o dihela sebeng, le honye. Ho molemo ho uena ho kena 'musong oa Molimo u le leihlo le le leng, ho e-na le ho lahleloa ka mahlo a mabeli ... (Mareka 9:47).

²³Jesu a qamaka, a re ho barutuwa ba hae: "Ho thata hakaakang ho ba ruileng ho kena Mmusong wa Modimo!" ²⁴ Barutuwa ba hlollwa ke dipolelo tsa hae. Empa Jesu a boela a araba, a re ho bona: "Bana, ho thata hakaakang ho kena 'musong oa Molimo ho ba tšepang maruo! ²⁵ Ho bonolo hore kamele e tsoe lesobeng la nale ho e-na le hore morui a kene 'musong oa Molimo."— Mareka 10:23-25 .

²⁵ Ka 'nete ke re ho lōna: Ha ke sa tla hlola ke noa litholoana tsa morara ho fihlela tsatsi leo ke tla li noa li le ncha 'musong oa Molimo."— Mareka 14:25 .

⁴³ Josefa oa Arimathea, setho se tummeng sa lekhotla, ea neng a letetse 'muso oa Molimo ka boeena, a tla 'me a beta pelo... (Mareka 15:43).

Jesu o rutile hore 'muso joale ha se karolo ea lefatše lena la hona joale:

³⁶ Jesu a araba, a re: "Mmuso wa ka ha o tswe lefatsheng lena. Hoja mmuso wa Ka e ne e le wa lefatshe lena, bahlanka ba Ka ba ka be ba Iwana, hore ke se ke ka neelwa Bajuda; empa joale 'muso oa Ka ha o tsoe mona" (Johanne 18:36).

Jesu o rutile hore 'muso o tla tla ka mor'a hore a khutle e le Morena oa oona:

³¹ “Mohla Mora Motho a tlang ka kganya ya hae, a ena le mangeloi a halalelang kaofela, ke moo a tla dula teroneng ya kganya ya hae. ³² Lichaba tsohle li tla bokelloa ka pel’ a hae, ’me o tla khetha ba bang ho ba bang, joalokaha molisa a arola linku tsa hae ho lipōli. ³³ Mme o tla bea dinku letsohong la hae le letona, empa lipōli ka ho le letše hali. ³⁴ Joale Morena o tla re ho ba ka letsohong la hae le letona, ‘Tloong, lōna ba hlohonolofalitsoeng ke Ntate, le rue ’muso oo le o lokiselitsoeng ho tloha ho thehoeng ha lefatše (Matheu 25:31-34).

Kaha ’Muso oa Molimo ha o eo, re ke ke ra bona utopia ea sebele ho fihlela ka mor’ a hore o thehoe. Hobane ba bangata ha ba utloisise ’muso oa Molimo, ba hlōleha ho utloisia kamoo ’muso oa Hae o lerato o sebetsang kateng.

’Muso oa Molimo o ke ke oa tla “ho fihlela botlalo ba Balichaba bo kena” (Baroma 11:25)—’me seo ha se e-s’o etsahale.

Jesu o ile a re ’muso o joang?

Jesu o fane ka litlhaloso tse ling tsa hore na ’Muso oa Molimo o joang:

²⁶ A tsoela pele ho re: “”Muso oa Molimo o joaloka motho ha a jala peō fatše, ²⁷ ’me o robala bosiu ’me a tsohe motše haren, ’me peō ea mela ’me e hôle, eena ka boeena ha a tsebe hore na joang. ²⁸ Gonne lefatshe le ntsha dijalo ka losi: pele lekgaba, morago ga moo seako, morago ga moo mabele a a tletseng mo seakong. ²⁹ Empa ha lijo-thollo li butsoitse, hang-hang o kenya sekele, hobane kotulo e fihlile. ”(Mareka 4: 26-29)

¹⁸ Joale a re: “”Muso oa Molimo o tšoana le eng? Mme ke tla e tshwantsha le eng? ¹⁹ O tshwana le tlhaku ya mosetareta, e motho a e tsereng, a e bayo mo tshimong ya gagwe; mme ya mela, ya eba sefate se seholo, mme dinonyana tsa lehodimo tsa aha dihlaha makaleng a sona. ²⁰ A boela a re: “”Mmuso wa Modimo ke tla o tshwantsha le eng? ²¹ O tšoana le tomoso, eo

mosali a ileng a e nka, 'me a e pata litékanyong tse tharo tsa phofo ea phofo ho fihlela e lomosoa kaofela."— Luka 13:18-21 .

Lipapiso tsena li fana ka maikutlo a hore, qalang, 'Muso oa Molimo o monyenyané haholo, empa o tla ba moholo.

Luka o boetse a ngola:

^{29Ba} tla tswa botjhabela le bophirimela, leboya le borwa, mme ba dule fatshe mmusong wa Modimo (Luka 13:29).

Kahoo, 'Muso oa Molimo o tla ba le batho ba tsoang lefatšeng lohle. E KA SE lekane feela ba nang le meloko ea Baiseraele kapa ba merabe e itseng. Batho, ba tsoang hohle, ba tla lula 'musong ona.

Luka 17 le 'Muso

Luka 17:20-21 e tsietsa ba bang. Empa pele u fihla ho seo, hlokomela hore batho ba tla ja 'Musong oa Molimo:

¹⁵ "Ho lehlohonolo ya tla ja bohobe mmusong wa Modimo! (Luka 14:15)

Kaha batho ba tla ja (nakong e tlang) 'Musong oa Molimo, ha se ntho feela e behelletsoeng ka thöko lipelong tsa bona hona joale, ho sa tsotellehe liphetolelo tse fosahetseng/ ho se utloisisane ha Luka 17:21 tse fanang ka maikutlo a fapaneng.

Phetolelo ea Moffatt ea Luka 17:20-21 e ka thusa ba bang ho utloisia:

²⁰ Ha a botsoa ke Bafarisi hore na 'muso oa Molimo o tla tla neng, a ba araba, a re: "'Muso oa Molimo ha o tle joalokaha le tšepile ho o bona; ²¹ Ha ho ea tla re: 'E mona,' kapa 'Ke eo,' hobane 'muso oa Molimo o har'a lōna joale. (Luka 17:20-21 , Moffatt; bona le liphetolelo tsa NASB le ESV)

Hlokomela hore Jesu o ne a bua le Bafarisi ba sa sokolohang, ba nama, le ba baikaketsi. Jesu “a ba araba,” - ke Bafarisi ba ileng ba botsa Jesu potso eo. Ba hana ho Mo tseba.

Na ba ne ba le KA KEREKE? Che!

Hape Jesu o ne a sa bue ka kereke e tla hlophisoa haufinyane. Ebile O ne A sa bue ka maikutlo a ka kelellong kapa pelong.

Jesu o ne a bua ka PUSO ea Hae! Bafarisi ba ne ba sa Mo botse ka kereke. Ba ne ba sa tsebe letho ka kereke efe kapa efe ea Testamente e Ncha e neng e tla tloha e qalisoa. Ba ne ba sa botse ka mofuta oa maikutlo a matle.

Ha motho a nahana hore Mmuso wa Modimo ke KEREKE - mme Mmuso wa Modimo o ne o le "ka hare" ho Bafarisi - na KEREKE e ne e le ka hare ho Bafarisi? Ho hlakile hore ha ho joalo!

Qeto e joalo ke ntho e sa utloahaleng, na ha ho joalo? Le hoja liphetolelo tse ling tsa Maprostanta li fetolela karolo ea Luka 17:21 e le “Muso oa Molimo o “ka hare ho lōna” (NKJV/KJV), esita le *New Jerusalem Bible ea K'hatholike* e fetolela ka nepo hore “muso oa Molimo o har'a lōna.”

Jesu e ne e le e mong har'a, har'a Bafarisi. Jwale, Bafarisi ba ne ba nahana hore ba lebeletse Mmuso wa Modimo. Empa ba ne ba sa e utlwisise. Jesu o ile a hhalosa hore e ne e ke ke ea e-ba 'Muso oa sebaka, kapa o lekanyelitsoeng bakeng sa Bajode feela, joalokaha ho ne ho bonahala ba nahana (kapa kereke joalokaha ba bang ba lumela hona joale). 'Muso oa Molimo e ne e ke ke ea e-ba o mong feela oa mebuso e mengata ea batho le e bonahalang eo batho ba neng ba ka e supa kapa ba e bona, 'me ba re, “Ke ena, mona”; kapa “eo ke 'Muso, koana.”

Jesu, ka Boeena, O ile A tsoalloa ho ba MORENA oa 'Muso oo, joalo ka ha A ile A bolella Pilato pepenene (Johanne 18:36-37). Utloisia hore Bibebe e sebelisa mantsoe “morena” le “muso” ka ho fapanyetsana (mohlala, Daniele 7:17-18,23) . MORENA oa 'Muso oa Molimo o tlang, ka nako eo,

o ne a eme pel'a Bafarisi. Empa ha ba ka ba Mo tseba e le morena oa bona (Johanne 19:21). Ha a khutla, lefatše le tla mo hana (Tšenolo 19:19).

Jesu o ile a tsoela pele, litemaneng tse latelang ho Luka 17, ho hhalosa ho tla ha Hae la bobeli, ha 'Muso oa Molimo o tla busa LEFATŠE LOHLE (ho tsoela pele ka Moffatt bakeng sa ho lumellana khaolong ena):

²² A re ho barutua ba hae: "Matsatsi a tla tla ao ka 'ona le tla hlolohelo a lefeela ho ba le letsatsi le le leng la Mor'a motho. ²³ Batho ba tla re, 'Bonang, o mona!' Bonang, ke eo! mme lo se ka Iwa tswa, le fa e le go taboga morago ga tsone, ²⁴ gonne Morwa Motho o tla nna fela jalo ka letsatsi la gagwe. ²⁵ Empa e ka kgona a mamelle mahlomola a maholo pele, mme a lahlwe ke moloko wa jwale. (Luka 17:22-25, Moffatt)

Jesu o ile a bua ka ho benya ha lehalima , feela joalokaha ho Mattheu 24:27-31 , a hhalosa ho tla ha Hae la bobeli HO BUSOA lefatše lohle. Jesu ha a bolele hore batho ba Hae ba ke ke ba Mo bona mohla a khutlang.

Batho ba ke ke ba Mo tseba e le MORENA oa bona (Tšenolo 11:15) 'me ba tla mo loantša (Tšenolo 19:19)! Ba bangata ba tla nahana hore Jesu o emela Mohanyetsi oa Kreste. Jesu o ne a sa bolele hore 'Muso oa Molimo o ne o le ka har'a Bafarisi bao—O ile a ba bolella libakeng tse ling hore ba ne ba ke ke ba ba 'Musong ka lebaka la boikaketsi ba bona (Mattheu 23:13-14). Leha e le hore Jesu o ne a sa re Kereke e ne e tla ba 'Muso.

'Muso oa Molimo ke ntho eo ka letsatsi le leng batho ba tla khona ho kena - joalo ka tsohong ea ba lokileng! Leha ho le joalo, le Abrahama le bapatriareka ba bang ha ba e-so be teng (bapisa le Baheberu 11:13-40).

Barutua ba ne ba tseba hore 'Muso oa Molimo o ne o le sieo ka hare ho bona ka seqo ka nako eo, le hore o ne o lokela ho hlaho joalokaha se latelang, se ileng sa tla ka mor'a Luka 17:21 , se bontša:

¹¹ Joale ha ba ntse ba utloa lintho tsena, A bua papiso e 'ngoe, kahobane a ne a le haufi le Jerusalema 'me ba ne ba nahana hore 'muso oa Molimo o tla bonahala hang-hang (Luka 19:11).

Ho hlakile hore 'Muso o ne o le nakong e tlang

U ka tseba joang haeba 'Muso o atametse? E le karolo ea ho araba potso eo, Jesu o ile a thathamisa liketsahalo tsa bopropfeta (Luka 21:8-28) eaba oa ruta:

²⁹ Tadimang sefate sa feiye le dificate tsohle. ³⁰ Ha e se e ntse e mela, lea bona, 'me lea tseba hore lehlabula le se le atametse. ³¹ Kahoo le lōna, **ha le bona lintho tsena li etsahala, le tsebe hore 'muso oa Molimo o haufi** (Luka 21:29-31).

Jesu o ne a batla hore batho ba Hae ba latele liketsahalo tsa bopropfeta e le hore ba tsebe hore na 'Muso o tla tla neng. Jesu sebakeng se seng o ile a bolella batho ba Hae hore ba shebe 'me ba ele hloko liketsahalo tsa bopropfeta (Luka 21:36; Mareka 13:33-37). Ho sa tsotellehe mantsoe a Jesu, ba bangata ha ba rate ho shebella liketsahalo tsa lefatše tse amanang le bopropfeta.

Ho Luka 22 & 23, Jesu o boetse a bontša hore 'Muso oa Molimo ke ntho e neng e tla phethahala nakong e tlang ha a ruta:

¹⁵ "Ka tjantjello ke lakalitse ho ja Paseka ena le lōna pele ke utloa bohloko; ¹⁶ hobane ke re ho lona: Ha ke sa tla hlola ke e ja, e tle e be e phethehe mmusong wa Modimo." ¹⁷ Yaba o nka senwelo, a leboha, a re: "Nkang sena, le se arolelane; ¹⁸ hobane ke re ho lōna: Nke ke ka noa litholoana tsa morara ho fihlela 'muso oa Molimo o tla." — Luka 22:15-18 .

^{39Empa} e mong wa disenyi tse thakgisitsweng le yena, a mo nyefola, a re: "Haeba o Kreste, ipholose, mme le rona o re pholose."

^{40Molekane} wa hae a mo kgalemela, a re ho yena: "Na ha o tshabe Modimo na? Etsoe le uena u tsuong le eena. ^{41Ho} lokile, hobane re

a lokelwa, hobane re buseletswa ho ya kamoo re entseng kateng, empa yena eo ha a ka a etsa letho le lebe.”⁴² Yaba o re ho Jesu : “Morena wa ka, o nkopole ha o kena mmusong wa hao.”⁴³ Empa Jesu a re ho yena: “Amen, ke re ho wena kajeno o tla ba le nna Paradeiseng.” (Luka 23:39-43 , NW, Searame sa Plain English)

'Muso oa Molimo ha oa ka oa tla hang ha Jesu a bolaoa joalo ka ha Mareka le Luka ba re bontša :

⁴³ Josefa oa Arimathea, setho se tummeng sa lekhotla, ea neng a letetse 'muso oa Molimo ka boeena, a tla 'me a beta pelo... (Mareka 15:43).

⁵¹ E ne e le oa Arimathea, motse oa Bajuda, eo le eena a neng a letetse 'muso oa Molimo (Luka 23:51).

Ke ka mor'a tsoho (1 Bakorinthe 15: 50-55) hore Bakreste ba tla tsoaloa hape ho kena 'Musong oa Molimo, joalokaha Johanne a tlaleha:

³ Jesu a araba, a re ho yena: “Kannetenete, ke a o bolella, ha motho a sa tswalwe la bobedi, a ke ke a bona mmuso wa Modimo.”⁴ Nikodema a re ho eena: “Motho a ka tsoaloa joang ha a se a tsofetse? Na a ka kena kgetlo la bobedi ka mpeng ya mmae, mme a tswalwa?⁵ Jesu a araba, a re: “Ka 'nete-nete ke re ho uena: Ntle le hore motho a tsoaloe ka metsi le ka Moea, a ke ke a kena 'musong oa Molimo (Johanne 3:3-5).

Ke batho ba Molimo feela ba tla bona 'Muso oa Molimo oa ka morao ho lilemo tse sekete.

Joale ka kopo utloisia hape hore ka mor'a hore Jesu a tsosoe bafung, O ile a boela a ruta ka 'Muso oa Molimo:

³ O ile a boela a itlhahisa a phela ka mor'a mahlomola a hae ka bopaki bo bongata bo sa foseng, a bonoa ke bona ka matsatsi a

mashome a mane 'me a bua lintho tse amanang le 'muso oa Molimo (Liketso 1:3).

Lithero tsa pele le tsa ho qetela tseo Jesu a ileng a fana ka tsona li ne li bua ka 'Muso oa Molimo! Jesu o ile a tla e le lengosa ho tla ruta ka 'Muso oo.

Jesu o ile a boela a etsa hore Moapostola Johanne a ngole ka 'Muso oa Molimo oa lilemo tse sekete o neng o tla ba teng lefatšeng. Hlokomela seo a ileng a etsa hore Johanne a se ngole:

⁴ Ka bona meya ya ba neng ba kgaotswe dihlooho ka baka la bopaki ba bona ka Jesu le ka lebaka la lenseswe la Modimo, ba neng ba sa kgumamela sebata kapa setshwantsho sa sona, ba sa kang ba amohela letshwao la sona diphatleng tsa bona kapa matsohong a bona. Mme ba phela mme ba busa le Kreste ka dilemo tse sekete (Tshenolo 20:4).

Bakreste ba pele ba ne ba ruta hore 'Muso oa Molimo oa lilemo tse sekete o ne o tla ba lefatšeng 'me o nkele mebuso ea lefatše sebaka joalokaha Bibebe e ruta (bapisa le Tšenolo 5:10, 11:15).

Hobaneng, haeba ' muso oa Molimo o le bohloko hakaale, ha ba bangata ba e-s'o utloe hakaalo ka oona?

Ha e le hantle, ke hobane Jesu o e bitsitse sephiri:

¹¹ A re ho bona: "Lona le neilwe ho tseba sephiri sa mmuso wa Modimo; empa ho ba kantle, lintho tsohle li hlaha ka litšoantšo (Mareka 4:11).

Le kajeno Mmuso wa nnete wa Modimo ke sephiri ho ba bangata jwalo ka morero wa Modimo (sheba hape le buka ya rona ya mahala, inthaneteng ho www.ccog.org.e_nang.le sehlooho se reng: SEPHIRI SA LEANO LA MODIMO Ke Hobaneng ha Modimo A Hlotse Ntho Eng kapa Efe? Hobaneng ha Modimo A O entse ?).

Hape, nahana hore Jesu o itse bofelo (ba lilemo) bo tla tla (haufinyane) KAMOR'A Evangeli ea 'muso e boleloa lefatšeng lohle e le PAKI:

¹⁴ Evangeli ena ea 'muso e tla boleloa lefatšeng lohle , e tle e be bopaki ho lichaba tsohle, 'me joale e tla ba hona bofelo bo hlahang (Mattheu 24:14).

Ho bolela evangeli ea 'Muso oa Molimo ho bohlokoa 'me ho lokela ho phethoa linakong tsena tsa bofelo. Ke "molaetsa o molemo" kaha o fana ka tšepo ea sebele mathateng a batho, ho sa tsotellehe seo baeta-pele ba lipolotiki ba ka se rutang.

Haeba u nahana ka mantsoe a Jesu, ho lokela ho hlaka hore kereke ea 'nete ea Bokreste e lokela ho bolela evangeli ea 'muso hona joale. Sena e lokela ho ba ntho e tlang pele ho Kereke. 'Me ho etsa sena hantle, lipuo tse ngata li lokela ho sebelisoa. Sena ke seo Kereke e *Tsoelang Pele ea Molimo e lekang ho se etsa*. Ke ka lebaka leo bukana ena e fetoletsoeng ka lipuo tse ngata.

Jesu o rutile haholo HA A ka A amohela tsela ea Hae:

¹³ "Kenang ka heke e moqotetsane; gonne kgoro e atlhamé, le tsela e kgolo e e isang tshenyegong, mme ba ba tsenang ka yone ba bantsi. ¹⁴ Hobane monyako oa bophelo o patisane, le tsela e isang bophelong e patisane, 'me ba e fumanang ha ba bakae. (Mattheu 7:13-14)

Evangeli ea 'Muso oa Molimo e isa bophelong!

Ho ka 'na ha thahasellisa ho hlokomela hore le hoja ba bangata ba ipolelang hore ke Bakreste ba bonahala ba sa tsotelle taba ea hore Kreste o ne a hatisa taba ea ho bolela kosepele ea 'Muso oa Molimo, litsebi tsa thuto ea bolumeli le bo-rahistori ba 'nile ba utloisiahangata hore sena ke seo Bibele e hlileng e se rutang.

Leha ho le joalo, Jesu, ka Boeena, o ne a lebeletse hore barutua ba Hae ba rute evangeli ea 'Muso oa Molimo (Luka 9: 2,60). Hobane 'muso oa kamoso o tla theoa holim'a melao ea Molimo, o tla tlisa khotso le nala—'me ho mamela melao eo mehleng ena ho lebisa khotsong ea 'nete (Pesaleme ea 119:165; Baefese 2:15).

Mme litaba tsena tse molemo tsa 'muso li ne li tsejoa mangolong a Testamente ea Khale.

Bě Božé kralestwo w Starym zakonju znate?

Thero ea pele le ea ho qetela e tlalehiloeng ea Jesu e ne e akarelletsa ho bolela evangeli ea 'Muso oa Molimo (Mareka 1:14-15; Liketso 1:3).

Puso ea Molimo ke ntho eo Bajuda ba mehleng ea Jesu ba neng ba lokela ho tseba ho hong ka eona joalokaha ho boletsoe mangolong a bona, ao hona joale re a bitsang Testamente ea Khale.

Daniele o Rutile ka 'Muso

Moprefeta Daniele o ile a ngola:

⁴⁰ Mme mmuso wa bone o tla ba matla jwaloka tshepe, jwalokaha tshepe e robaka le ho robakanya ntho e nngwe le e nngwe; 'me joaloka tšepe e pshatlang, 'muso oo o tla robaka o robakantse e meng kaofela. ⁴¹ Erekaha o bone maoto le menwana, ka nqa e nngwe e le letsopa la mmopi wa letsopa, le tshepe ka nqa e nngwe, mmuso o tla arolwa; le fa go ntse jalo thata ya tshipi e tla nna mo go one, fela jaaka o bone tshipi e tlhakantswe le mmopa wa letsopa. ⁴² Mme jwalokaha menwana ya maoto e ne e le ya tshepe karolo e nngwe e le ya letsopa, ka mokgwa o jwalo mmuso o tla ba matla ka nqa e nngwe, o robehe. ⁴³ Joalokaha u bone tšepe e tsoakane le letsopa le letsopa, ba tla tsoakana le peō ea batho; empa li ke ke tsa khomarelana, feela joalokaha tšepe e sa tsoakane le letsopa. ⁴⁴ Mme mo metlheng ya dikgosi tseno Modimo wa legodimo o tla tlhoma bogosi jo bo se kitlang bo senngwa le ka mothla; mme mmuso o ke ke wa tlohelwa ho setjhaba se seng; o tla robaka o felise mebuso eo kaofela, empa oona o tla ba teng ka ho sa feleng (Daniele 2:40-44).

¹⁸ Empa bahalaleli ba Ea Phahameng ka ho Fetisisa ba tla amohela 'muso, 'me 'muso e tla ba oa bona ka ho sa feleng, esita le ka ho sa feleng le kamehla. (Daniele 7:18)

²¹ “Ke ne ke shebile; + lona lenaka leo le ne le loantša bahalaleli ‘me le ba hlōla, + ²² ho fihlela Moholo-holo oa Matsatsi a fihla, ‘me kahlolo e ne e etsoa molemong oa bahalaleli ba Ea Phahameng ka ho Fetisia, + le nako ea fihla ea hore bahalaleli ba rue ‘muso. . (Daniele 7:21-22)

Ho tloha ho Daniele, re ithuta hore nako ea tla eo ka eona ‘Muso oa Molimo o tla felisa mebuso ea lefatše ‘me e be teng ka ho sa feleng. Hape re ithuta hore bahalaleli ba tla ba le karolo ea bona ho amoheleng ‘muso ona.

Likarolo tse ngata tsa bopropfeta ba Daniele ke tsa mehla ea rōna lekholong lena la bo²¹ ^{la} lilemo.

Ela hloko litemana tse ling tsa Testamente e Ncha:

¹² “Linaka tse leshome tseo u li boneng ke marena a leshome a e-s’o amohele ‘muso, empa a tla amohela matla ka hora e le ‘ngoe e le marena le sebata. ¹³ Bao ba na le kgopolو e le nngwe, mme ba tla nea sebata matla le bolaodi ba bona. ¹⁴ Ba tla Iwana le Konyana, mme Konyana e tla ba hlola, hobane ke Morena wa marena, le Morena wa marena; mme ba nang le Yena ke ba bitsitsweng, ba kgethiliheng, le ba tshephahalang.” (Tšenolo 17:12-14)

Kahoo, re bona Testamenteng ea Khale le e Ncha khopolo ea hore ho tla ba le ‘muso oa lefatše oa nako ea bofelo o nang le likarolo tse leshome le hore Molimo o tla o felisa le ho theha ‘muso oa hae.

Esaia o Rutile ka ‘Muso

Molimo o ile a bululela Esaia ho ngola ka karolo ea pele ea ‘Muso oa Molimo, puso ea lilemo tse sekete e tsejoang e le millennium, ka tsela ena:

¹ Ho tla hlaha thupa kutung ya Jese, mme lehlomela le tla mela metsong ya hae. ² Moya wa Morena o tla dula hodima hae, Moya wa bohlale le kutlwisiso, Moya wa keletso le wa matla, Moya wa tsebo le wa ho tshaba Jehova.

³ O natefeloa ke ho tšaba Jehova, ' me a ke ke a ahlola ka pono ea mahlo a hae, kapa a ahlola ka ho utloa ka litsebe tsa hae; ⁴ Empa o tla ahlola mafutsana ka ho loka, 'me o tla ahlola ka ho loka

bakeng sa ba bonolo ba lefatše; O tla otla lefatshe ka thupa ya molomo wa hae, mme o tla bolaya ba kgopo ka moyo wa molomo wa hae. ⁵ Ho loka e tla ba lebanta la letheka la hae, 'me botšepehi e be lebanta la letheka la hae.

⁶ "Phiri e tla lula le konyana, lengau le bothe le potsanyane, namane le taoana le phoofolo e nontšitsoeng hammoho; Le ngoana e monyenyanne o tla li etella pele. ⁷ Khomo le bere li tla fula; Bana ba tsona ba tla botha hammoho; Mme tau e tla ja jwang jwaloka kgomo. ⁸ Ngoana ea anyang o tla bapalla mokoting oa masumu, ngoana ea khoesitsoeng o tla kenya letsoho mokoting oa marabe. ⁹ Li ke ke tsa ntša kotsi kapa tsa senya thabeng eohle ea ka e halalelang, hobane lefatše le tla tlala tsebo ea Jehova joalokaha metsi a koahetse leoatle.

¹⁰ "Mme ka letsatsi leo ho tla ba le Motso wa Jese, o tla ema jwaloka folaga ho batho; Hobane lichaba li tla mo batla, 'me sebaka sa hae sa phomolo e tla ba se khanyang." (Esaia 11:1-10)

Lebaka leo ka lona ke buileng ka sena e le karolo ea pele kapa karolo ea pele ea 'Muso oa Molimo, ke hore ena ke nako eo e tla ba ea nama (pele ho nako ea ha motse o halalelang, Jerusalema e Mocha o theoha leholimong, Tšenolo 21). mme e tla nka dilemo tse sekete. Esaia o netefalitse karolo ea nama ea mohato ona ha a tsoela pele ka:

^{11Ka} tsatsi leo, Jehova o tla busetsa letsoho la hae kgetlo la bobedi hore a lopolle masala a setjhaba sa hae a setseng, ho tloha Assiria

le Egepeta, Pathrose le Kushe, Elame le Shinare, Hamathe le naheng ya Egepeta. lihlekehleke tsa leoatle.

¹² O tla emisetsa lichaba folaga, + 'me o tla bokella ba lelekiloeng ba Israele, + 'me o tla bokella ba qhalakantsoeng ba Juda ba tsoang likhutlong tse 'nè tsa lefatše. + ¹³ Lefufa la Eferaime le tla fela, + le baba ba Juda ba tla kgaolwa; Efraime a ke ke a honohela Juda, Juda a ke ke a hlorisa Efraime. ¹⁴ Empa ba tla fofela lehetleng la Bafilista n̄g'a bophirimela; Hammoho ba tla tlatlapa batho ba Bochabela; Ba tla isa letsoho la bona hodima Edomo le Moabe; + Mme bomorwa Amona ba tla ba ikobela. ¹⁵ Jehova o tla felisa leleme la Leoatle la Egepeta ho hang; Ka moea oa hae o matla o tla sisinya letsoho la hae holim'a Noka, 'me a e otla ka melapo e supileng, + 'me a t̄selise batho ba roetse lieta tse omeletseng. + ¹⁶ Ho tla ba le tsela e khōlō bakeng sa masala a sechaba sa hae a tla sala ho tloha Assyria, + feela joalokaha a bile teng bakeng sa Israele letsatsing la ha a ne a nyoloha naheng ea Egepeta. (Esaia 11:11-16)

Esaia le eena o ile a bululeloa ho ngola:

² Mehleng ya bofelo , thaba ya ntlo ya Jehova e tla be e behilwe qhoweng ya dithaba, e okamele maralla; 'Me lichaba tsohle li tla phallela ho eona. ³ Batho ba bangata ba tla tla 'me ba re: "Tloong, 'me re nyoloheleng thabeng ea Jehova, + ntlong ea Molimo oa Jakobo; O tla re ruta litsela tsa hae, 'me re tla tsamaea litseleng tsa hae." **Hobane molao o tla tsoa Sione** , lentsoe la Jehova le tsoe Jerusalema . ⁴ O tla ahlola pakeng tsa lichaba, 'me o tla khalemela lichaba tse ngata; Ba tla tea lisabole tsa bona mehoma, le marumo a bona ba a tee lisekele; **Sechaba se ke ke sa phahamisetsa sechaba se seng sabole, ha ba sa tla hlola ba ithuta ntoa.** ... ¹¹ Mahlo a batho a iphamisang a tla kokobetswa, Boikgohomoso ba batho bo tla kokobetswa, mme Jehova a nnotshi ya tla phahamiswa tsatsing leo. (Esaia 2:2-4 , 11)

Kahoo, e tla ba nako ea khotso lefatšeng ka bophara. Qetellong, sena e tla ba sa ka ho sa feleng, ha Jesu a busa. E Thehiloe holim'a mangolo a sa

tšoaneng (Pesaleme ea 90:4; 92:1; Esaia 2:11; Hosea 6:2), Talmud ea Sejuda e ruta hore sena se nka lilemo tse 1 000 (Talmud ea Babylona: Tractate Sanhedrin Folio 97a).

Ke ile ka bululeloa ho ngola le tse latelang:

⁶ Hobane re tswaletswe Ngwana, re neilwe Mora; Mme mmuso o tla ba lehetleng la Hae. Mme lebitso la Hae le tla bitswa Moeletsi ya makatsang, Modimo o Matla, Rabosafeleng, Kgosana ya Kgotsa. + ⁷ Ha e le boholo ba 'muso oa hae le khotso + ha ho na ho ba le bofelo + teroneng ea Davida le 'musong oa hae, ho o tiisa le ho o tiisa ka kahlolo le ka toka Ho tloha nakong eo ho ea pele ho isa nakong e sa lekanyetsoang. Cheseho ea Jehova oa makhotla e tla etsa hoo. (Esaia 9:6-7)

Hlokomela hore Esaia o itse Jesu o ne a tla tla 'me a thehe 'muso o nang le 'muso. Le hoja ba bangata ba ipolelang hore ke Kreste ba qotsa temana ena, haholo-holo ka December selemo le selemo, ba na le tšekamelo ea ho hlokomo loha taba ea hore e profeta ho feta taba ea hore Jesu o ne a tla tsoaloa. Bibebe e bontša hore 'Muso oa Molimo o na le 'muso o nang le melao holim'a bafo, le hore Jesu o tla o laola. Esaia, Daniele le ba bang ba ile ba e profeta.

Melao ea Molimo ke tsela ea lerato (Mattheu 22:37-40; Johanne 15:10) 'me 'Muso oa Molimo o tla busoa ho theiloe melaong eo. Kahoo, 'Muso oa Molimo, ho sa tsotellehe hore na ke batho ba bakae lefatšeng ba o talimang, o tla thehoa leratong.

Lipesaleme le Tse ling

E ne e se Daniele le Esaia feela bao Molimo a ileng a bululela ho ngola ka 'Muso oa Molimo o tlang.

Ezekiele o ile a bululeloa hore a ngole hore ba *meloko* ea Israele (e seng Bajuda feela) ba neng ba hasane ka nako ea Matšoenyeho a Maholo ba tla bokelloa 'musong oa lilemo tse sekete:

¹⁷ Ka hona e-re, ' Sena ke seo 'Musi Morena Jehova a se boletseng: "Ke tla le bokella lichabeng, ke le phuthe ho tsoa linaheng tseo le hasantsoeng ho tsona, 'me ke tla le fa naha ea Israele.'" ¹⁸ Ba tla ea moo; + 'me ba tla tlosa lintho tsohle tsa eona tse manyala le manyala 'ohle a eona moo. ^{19Ke} tla ba nea pelo e le nngwe, ke keny'e moyo o motjha ka hare ho bona, ke tlose pelo ya lejwe nameng ya bona, ke ba nee pelo ya nama, ^{20ba} tle ba tsamaye ka dikomelo tsa ka, ba boloke dikahlolo tsa ka, li etse; + mme ba tla nna batho ba me, + mme nna ke tla nna Modimo wa bone. ⁺²¹ Empa bao lipelo tsa bona li latelang takatso ea lintho tsa bona tse manyala le manyala a bona, + ke tla buseletsa liketso tsa bona lihloohong tsa bona," + ho bolela 'Musi Morena Jehova. (Ezekiele 11:17-21)

Ditloholo tsa meloko ya Israele ha di sa tla qhalana, empa di tla mamela melao ya Modimo, di kgaotse ho ja dintho tse manyala (Levitike 11; Deuteronomia 14).

Ela hloko tse latelang ho Lipesaleme mabapi le litaba tse molemo tsa 'muso oa Molimo:

²⁷ Dipheletso tsohle tsa lefatshe di tla hopola, di sokolohele ho Jehova, mme meloko yohle ya ditjhaba e tla kgumama pela hao.
²⁸ Hobane mmuso ke wa Jehova, mme o busa ditjhaba. (Pesaleme ea 22:27-28)

⁶ Terone ea hao, Molimo, e teng ka ho sa feleng le kamehla; lere la borena la ho loka ke lere la borena ba Hao. (Pesaleme ea 45:6)

¹ Oho, binela Morena sefela se setjha! Opelelang Jehova, Iona bohle ba lefatshe. ² Binelang Jehova, le rorise lebitso la hae; Bolelang litaba tse molemo tsa poloko ea Hae letsatsi le letsatsi. ³ Bolelang khanya ea hae har'a lichaba, mehlolo ea hae har'a lichaba tsohle. (Pesaleme ea 96:1-3 ; bapisa le 1 Likronike 16:23-24)

¹⁰ Jehova, mesebetsi ya hao kaofela e tla o rorisa, bahalaledi ba hao ba o boke. ¹¹ Ba tla bua ka khanya ea 'muso oa hao , ba bue ka matla a hao, ¹² ba tle ba tsebise bara ba batho liketso tsa hae tse matla, le boholo ba khanya ea 'muso oa hae. ¹³Mmuso wa hao ke mmuso o sa feleng, 'Me borena ba hao bo hlola ka ho sa feleng melokong eohle. (Pesaleme ea 145:10-13)

Bangoli ba fapaneng ba Testamente ea Khale le bona ba ngotse ka likarolo tsa 'muso (mohlala, Ezekiele 20:33; Obadia 21; Mikea 4:7).

Kahoo, ha Jesu a qala ho ruta evangeli ea 'Muso oa Molimo, bamameli ba Hae ba haufi ba ne ba tloaelane le khopolo ea motheo.

4. Japoštuljo ewangelij wo Božim kralestwje wučili?

Le hoja ba bangata ba itšoara joalokaha eka kosepele e mpa e le litaba tse molemo tse mabapi le botho ba Jesu, 'nete ke hore balateli ba Jesu ba ile ba ruta kosepele ea 'Muso oa Molimo. Ke molaetsa oo Jesu a o tlisitseng.

Moapostola Pauluse o ile a ngola ka 'Muso oa Molimo le Jesu:

⁸ Mme a tsena mo sinagogeng mme a bua ka bopelokgale ka dikgwedi di le tharo, a bua a ba a tlhatswa pelo kaga dilo tsa bogosi jwa Modimo (Ditiro 19:8).

²⁵ 'Me joale, kea tseba hore lōna bohole, bao ke tsamaileng har'a lōna ke ntse ke bolela tsa 'muso oa Molimo (Liketso 20:25).

²³ Ka hona, ha ba mo behile letsatsi, ba bangata ba tla ho eena moo a lulang teng, 'me a ba hlilosetsa le ho paka ka 'muso oa Molimo ka tieo, + a ba kholisa + mabapi le Jesu ho tsoa molaong oa Moshe le Baprofeta, ho tloha hoseng ho fihlela mantsiboea. ...

³¹ **a bolela tsa 'muso oa Molimo, a ruta tsa Morena Jesu Kreste** ka kholiseho eohle, ho se ea mo thibelang (Liketso 28 : 23,31).

Hlokomela hore 'Muso oa Molimo hase feela ka Jesu (le hoja E le karolo e khōlō ea oona), joalokaha Pauluse le eena a ile a ruta ka Jesu ka ho fapano le seo a se rutileng ka 'Muso oa Molimo.

Pauluse o ile a boela a e bitsa evangeli ea Molimo, empa eo e ne e ntse e le evangeli ea 'Muso oa Molimo:

⁹ ... re le boleletse Evangeli ea Molimo ... ¹² hore le tsamaee ka mokhoa o tšoanelang Molimo ea le biletang 'musong oa hae le khanya ea hae. (Bala 1 Bathesalonika 2:9 , 12.)

Paulose hape o e bitsitse evangeli ea Kreste (Ba-Roma 1:16). "Molaetsa o molemo" oa Jesu, molaetsa oo A neng a o ruta.

Nahana hore e ne e se feela evangeli e buang ka botho ba Jesu Kreste kapa ka pholoho ea botho feela. Pauluse o itse evangeli ea Kreste e kenyelletsa ho mamela Jesu, ho khutla ha hae, le kahlolo ea Molimo:

⁶ Molimo o tla buseletsa ka matšoenyeho ba le tsietsang, ⁷ le ho le fa phomolo le lōna ba tšoenyehileng ha Morena Jesu a senoloa leholimong a e-na le mangeloi a matla a hae, ⁸ ka mollo o tukang, a iphetetsa ho ba sa tsebeng Molimo. le ho ba sa utlweng Evangeli ya Morena wa rona Jesu Kreste. ⁹ Bao ba tla otloa ka timetso e sa feleng ho tloha sefahlehong sa Morena le khanya ea matla a hae, ¹⁰ mohla a tlang ho tlotlisoa ka bahalaleli ba hae, le ho tsotelloa har'a bohole ba lumelang, ka lebaka la bopaki ba rona. ha dumelwa hara Iona (2 Bathesalonika 1:6-10).

Testamente e Ncha e bontša hore 'muso ke ntho eo re tla e amohela, eseng hore joale re ruile ka botlalo:

²⁸ re amohela mmuso o ke keng wa sisinyeha (Baheberu 12:28).

Re ka utloisia le ho lebella ho ba karolo ea 'Muso oa Molimo hona joale, empa ha re e-s'o kene ho oona ka botlalo.

Pauluse o ile a tiisa ka ho toba hore motho ha a kene ka ho feletseng 'Musong oa Molimo e le motho ea shoang, joalokaha ho etsahala *ka mor'a tsoho*:

⁵⁰ Jwale, banabeso, ke bolela hore nama le madi di ke ke tsa rua mmuso wa Modimo; le ho bola ha ho rue ho se boleng. ⁵¹ Bonang, ke le bolella sephiri: Re ke ke ra robala bohole, empa re tla fetoha bohole, ⁵² hang, ka ho panya ha leihlo, ka terompeta ea ho qetela. Hobane terompeta e tla lla, 'me bafu ba tla tsosoa ba ke ke ba bola, 'me re tla fetoloa (1 Ba-Korinthe 15:50-52).

^{1Ke} o laela ke hona pela Modimo, le pela Morena Jesu Kreste, ya tla ahlola ba phelang le ba shweleng mohla a hlahang le ka mmuso wa hae.

(2 Timothea 4:1)

Pauluse ha a ka a ruta seo feela, empa le hore Jesu o tla nehelana ka 'Muso ho Molimo Ntate:

²⁰ Empa jwale, Kreste o tsohile bafung, mme ke letsibolo la ba ithobaletseng. ²¹ Etsoe kaha lefu le tlide ka motho, tsoho ea bafu le eona e tlide ka motho. ²² Hobane jwalokaha bohole ba eshwa ka Adama, bohole ba tla phediswa jwalo ka Kreste. ²³ Empa e mong le e mong ka tatellano ea hae: Kreste ke litholoana tsa pele , hamorao bao e leng ba Kreste ho tleng ha hae. ²⁴ Joale ho tla tla bofelo, mohla a nehelangan ka 'muso ho Molimo Ntate, mohla a felisang puso eohle le bolaoli bohole le matla 'ohle. ^{25Hobane} e ka kgona a buse ho fihlela a behile dira tsohle katlasa maoto a hae. (1 Bakorinthe 15:20-25).

Pauluse o boetse a ruta hore ba sa lokang (batlōli ba litaelo) ba ke ke ba rua 'Muso oa Molimo:

⁹ Na ha le tsebe hore ba sa lokang ba ke ke ba rua 'muso oa Molimo? Le se ke la thetswa. Leha e le lihlola, kapa barapeli ba litšoantšo, kapa bafebi, kapa basodoma, kapa ba sodoma, ¹⁰ kapa masholu, kapa meharo, kapa matahoa, kapa ba litlhapa, kapa bahanyapetsi ba ke ke ba rua 'muso oa Molimo (1 Bakorinthe 6:9-10).

¹⁹Mesebetsi ya nama e pepeneneng, e leng: bofebe, le bohlola, le ditshila, le ditshila, ²⁰ le borapedi ba ditshwantsho, le bonohe, le lehloyo, le manganga, le mohono, le kgalefo, le diphapano, le diphapang, ²¹le mona, le dipolao , le botahwa ·mekete e lerata, le tse ling tse joalo; tseo ke le bolellang tsona esale pele, joalo ka

ha ke ile ka le bolella nakong e fetileng, hore ba etsang tse joalo ba ke ke ba rua 'muso oa Molimo (Bagalata 5:19-21).

⁵ Hobane lea tseba hore ha ho sehlola, leha e le motho ea sa hloekang, kapa motho ea chacheha ka mohono, + e leng morapeli oa litšoantšo, ea nang le lefa 'musong oa Kreste le Molimo."— Baefese 5:5 .

Molimo o na le litekanyetso 'me o batla pako ea sebe hore o tle o tsebe ho kena 'musong oa hae. Moapostola Pauluse o ile a lemosa hore ba bang ba ke ke ba ruta hore evangeli ea Jesu ke karabo, empa e 'ngoe ke:

³ Mohau le kgotso e tswang ho Modimo Ntate le ho Morena wa rona Jesu Kreste, ⁴ ya ileng a itela ka baka la dibe tsa rona, hore a tle a re lopolle lefatsheng lena le kgopo, ho ya ka thato ya Modimo le Ntata rona, ^{5ho} tle ho tlotswe. ho fihlela. Amen. ⁶ Ke hlollwa ha le phakisa le furalla ya le bitsitseng ka mohau wa Kreste, le ya ho Evangelii esele, ⁷ eo e seng esele; mme go na le bangwe ba ba lo tshwenyang, ba ba ratang go sokamisa Efangele ya ga Keresete. ⁸ Empa leha e ka ba rona, kapa lengeloi le tswang lehodimong, ha le ka le bolella Evangelii esele ho eo re le boleletseng yona, a ke a rohakehe. ⁹ Jwalokaha re boletse pele, jwale ke boetse ke re: Ekare ha motho a le bolella Evangelii esele ho eo le e amohetseng, a be anathema. (Bagalata 1:3-9)

³ Empa ke tšaba hore ka tsela e itseng, joalokaha noha e ile ea thetsa Eva ka mano a eona, likelello tsa lōna li ka senyeha 'me la tsoa botšepehing bo ho Kreste. ⁴ Etsoe haeba ea tlang a bolela Jesu e mong eo re sa kang ra mo bolela, kapa haeba le amohela moea o mong oo le sa kang oa o amohela, kapa Evangelii esele eo le sa kang la e amohela, le ka mo mamella! (2 Bakorinthe 11:3-4)

"E 'ngoe" le "e fapaneng" e ne e le eng, ha e le hantle, evangeli ea bohata?

Evangeli ea bohata e na le likarolo tse fapaneng.

Ka kakaretso, evangeli ea bohata ke ho lumela hore ha ho hloka hale hore u mamele Molimo 'me u loanele ka tieo ho phela ka tsela ea hae u ntse u ipolela hore u tseba Molimo (bapisa le Mattheu 7:21-23). E na le tšekamelo ea boithati.

Noha e ile ea thetsa Eva hore a oele evangeli ea bohata lilemong tse ka bang 6000 tse fetileng (Genese 3)—'me batho ba lumetse hore ba tseba ho feta Molimo 'me ba lokela ho iketsetsa qeto ea bottle le bobe. E, ka mor'a hore Jesu a tle, lebitso la Hae le ne le atisa ho amahanggoa le likosepele tse fapa-fapaneng tsa bohata—'me sena se 'nile sa tsoela pele 'me se tla tsoela pele ho fihlela nakong ea Mohanyetsi oa Kreste oa ho qetela.

Joale morao koana mehleng ea moapostola Pauluse, evangeli ea bohata e ne e hlile e le motoako oa bo-Gnostic/Mystic oa 'nete le liphoso. Ma-Gnostic ha e le hantle a ne a lumela hore tsebo e khetheleng ke eona e hloka halang bakeng sa ho fumana temohisiso ea moea, ho akarelletsa le poloko. Bakenosetiki ba ne ba na le tšekamelo ea ho lumela hore seo nama e se etsang e ne e se sa bohloko bo itseng 'me ba ne ba hanyetsa ho mamela Molimo litabeng tse kang Sabatha ea letsatsi la bosupa. Moeta-pele e mong oa bohata e ne e le Simone Maguse, ea ileng a lemosoa ke Moapostola Petrose (Liketso 8:18-21).

Empa ha ho bonolo

Testamente e Ncha e bontša hore Filipi o ile a ruta ka 'Muso oa Molimo:

⁵ Filipi a theohela motseng wa Samaria, a ba bolella ditaba tse molemo tsa Kreste. ... ¹² ba lumela Filipi ha a ntse a bolela litaba tse mabapi le 'muso oa Molimo ... (Liketso 8: 5,12).

Empa Jesu, Pauluse, le barutuo ba ile ba ruta hore ha ho bonolo ho kena 'Musong oa Molimo:

²⁴ Eitse ha Jesu a bona hore o swabile haholo, a re: "Ho thata hakaakang ho ba ruileng ho kena Mmusong wa Modimo! ²⁵ Etsoe

ho bonolo hore kamele e kene lesobeng la nale ho e-na le hore morui a kene 'musong oa Molimo."

^{26Ba} ba utlwang ba re: "Ho ka bolokeha mang?"

^{27Mme} a re: "Dilo tse di sa kgonegeng mo bathong di a kgonega mo Modimong." (Luka 18:24-27)

²² "Re tlameha ho kena 'musong oa Molimo ka matšoenyeho a mangata" (Liketso 14:22).

³ Re tshwanetse ho leboha Modimo kamehla ka baka la lona, banabeso, kamoo ho leng kateng

ho loketse, hobane tumelo ya lona e ntse e hola ka ho fetisisa, le lerato la e mong le e mong wa lona le ata ho e mong, ⁴ hoo le rona re ithorisang ka lona hara dikereke tsa Modimo, ka baka la mamello ya lona le tumelo ya lona dihlorisong tsohle tsa lona le ditsietsing tseo le di mamellang. ⁵ seo e leng bopaki ba kahlolo e lokileng ya Modimo, le tle le balwe le lokelwa ke mmuso wa Modimo, oo le lona le utlwang bohloko ka baka la wona; ⁶ kaha ke ntho e lokileng ho Molimo ho buseltsa ba le tšoenyang ka matšoenyeho, ⁷ le ho le fa phomolo le rōna ba khathatsoang ha Morena Jesu a senoloa leholimong a e-na le mangeloi a hae a matla.).

Ka lebaka la mathata, ke ba bang feela ba ntseng ba bitsoa le ho khethoa mehleng ena ho ba karolo ea eona (Mattheu 22:1-14; Johanne 6:44; Ba-Heberu 6:4-6). Ba bang ba tla bitsoa hamorao, joalokaha Bibele e bontša hore "ba neng ba fositse moeeng ba tla utloisia, 'me ba neng ba belaela ba tla ithuta thuto." (Esaia 29:24) Ho tla ba le tsebo ea ho ruta batho ba bang.

Moapostola Petrose o ile a ruta hore 'muso ke oa ka ho sa feleng, le hore evangeli ea Molimo e lokela ho mameloa ka hloko ho seng joalo ho tla ba le kahlolo:

¹⁰ Ka baka leo, banabeso, itekeng ka matla ho tiisa pitso le kgetho ya Iona; ¹¹ hobane ka mokgwa o jwalo le tla ekeletswa ka ho enneng ho kena mmusong o sa feleng wa Morena wa rona le Mopholosi Jesu Kreste (2 Petrose 1:10-11).

¹⁷ Hobane nako e fihlile ea hore kahlolo e qale ka tlung ea Molimo; mme ha e qala ka rona pele, bofelo ba ba sa utlweng molaetsa o molemo wa Modimo e tla ba bofe? (1 Petrose 4:17)

Libuka tsa ho Qetela tsa Bibebe le 'Muso

Bibebe e ruta hore “Molimo ke lerato” (1 Johanne 4:8, 16) ‘me Jesu ke Molimo (Johanne 1:1, 14)—’Muso oa Molimo o tla ba le Morena ea lerato le eo melao ea hae e tšeheatsang lerato, eseng lehloeo. (Bapisa le Tšenolo 22:14-15).

Bibebe e boetse e bontša hore Molimo o tla romela lengeloi le tla phatlalatsa evangeli ea ka ho sa feleng ea ’muso oa Molimo (Tšenolo 14:6-7) ‘me e ntan’o ba lengeloi le leng ho bontša hore ho sa tsotellehe ho bonahala e le khōlō, Babylona ea oa (Tšenolo 14:8-9). Melaetsa ena e tla ba litiso tse phahametseng tlhaho tsa evangeli eo lefatše le tla beng le e amohetse pele e le paki le ho talima e le lintlha tsa “bongata bo boholo” bo tlang ho Molimo nakong ea bofelo (Tšenolo 7:9-14). Ho fapani le ’muso oa ho qetela oa Babylona o tla tsoha ‘me o oe (bapisa le Tšenolo 18:1-18), karolo ea ho qetela ea ’muso oa Molimo ke ea ka ho sa feleng:

^{15Jwale} lengeloi la bosupa la letsa terompeta, mme ha eba le mantswe a phahameng lehodimong, a re: “Mebuso ya lefatshe e fetohile mebuso ya Morena wa rona le ya Kreste wa hae, mme o tla busa ka ho sa feleng!” (Tšenolo 11:15).

Jesu o tla busa mmusong! Mme Bibebe e senola tse pedi tsa maemedi a Hae:

¹⁶ Mme o na le lebitso le ngodilweng seaparong sa hae le seropeng sa hae, le reng: KGOSI YA DIKGOSI LE MORENA WA DIKGOSI (Tshenolo 19:16).

Empa na Jesu ke eena feela ea tla busa? Hlokomela temana ena:

⁴ Ka bona literone, 'me ba lutse holim'a tsona, 'me ba neoa kahlolo. Yaba ke bona meya ya ba neng ba kgaotswe dihlooho ka baka la bopaki ba Jesu le ka baka la lentswe la Modimo, ba neng ba sa kgumamela sebata kapa setshwantsho sa sona, ba sa kang ba amohela letshwao la sona diphatleng tsa bona kapa matsohong a bona. Ba phela 'me ba busa le Kreste ka lilemo tse sekete . . . ⁶ Ho lehlohonolo, mme ho halalela ya nang le kabelo tsohong ya pele. Lefu la bobeli ha le na matla holim'a ba joalo, empa e tla ba baprista ba Molimo le ba Kreste, 'me ba tla busa le eena lilemo tse sekete (Tšenolo 20:4 , 6).

Bakreste ba 'nete ba tla tsosetsoa ho busa le Kreste ka lilemo tse sekete! Hobane 'muso o tla ba teng ka ho sa feleng (Tšenolo 11:15), empa puso eo e boletsoeng e ne e le lilemo tse sekete feela. Ke ka lebaka lena ke ileng ka bua ka sena pejana e le karolo ea pele ea 'muso-mohato oa nama, oa lilemo tse sekete ho fapania le oa ho qetela, oa moea haholoanyane.

Liketsahalo tse 'maloa li thathamisitsoe Bukeng ea Tšenolo e le tse etsahalang lipakeng tsa lilemo tse sekete le mekhahlelo ea ho qetela ea' Muso oa Molimo:

⁷Etlare ha dilemo tse sekete di fetile, Satane o tla lokollwa teronkong ya hae, 8mme ⁹ tla tswa ho ya kgelosa ditjhaba tse dikgutlong tse nne tsa lefatshe, Gogo le Magogo, ho ba bokellela ntwang, bao palo ya bona e leng jwaloka hoja e ka ba teng. lehlabathe la lewatle. ... ¹¹ Joale ka bona terone e khōlō e tšoeu le Ea lutseng holim'a eona, eo lefatše le leholimo li ileng tsa baleha sefahlehong sa hae. Mme ha ba ka ba fumana sebaka bakeng sa bona. ¹² Mme ka bona bafu, ba banyenyane le ba baholo, ba eme pela Modimo, mme dibuka tsa phetiwa. Mme buka e nngwe ya

bulwa, e leng Buka ya Bophelo. Mme bafu ba ahlolwa ka mesebetsi ya bona, ka tse ngodilweng dibukeng.¹³ Lewatle la ntsha bafu ba ho lona, mme Lefu le Hadesa tsa ntsha bafu ba ho tsona. Mme ba ahlolwa, e mong le e mong ho ya ka mesebetsi ya hae.¹⁴ Joale Lefu le Hadesa tsa akheloa ka letšeng la mollo. Lena ke lefu la bobedi.¹⁵ Mme mang kapa mang ya sa kang a fumanwa a ngotswe Bukeng ya Bophelo a akgelwa letsheng la mollo (Tšenolo 20:7-8, 11-15).

Buka ea Tšenolo e bontša hore ho tla ba le mohato oa morao o tläng ka mor'a puso ea lilemo tse sekete le ka mor'a lefu la bobeli:

¹ Yaba ke bona lehodimo le letjha le lefatshe le letjha, hobane lehodimo la pele le lefatshe la pele di ne di fetile. Hape ho ne ho se ho se lewatle. ² Yaba ke bona motse o halalelang, Jerusalema e Motjha, o theoha lehodimong ho Modimo, o itokisitse jwaloka monyaduwa ya itlhophiseditseng monna wa hae. ³ Yaba ke utlwa lentswe le phahameng le tswang lehodimong, le re: "Bonang, tabernakele ya Modimo e hara batho, o tla aha le bona, mme e tla ba setjhaba sa hae. Modimo ka sebele o tla ba le bona mme e be Modimo wa bona. ⁴ Mme Modimo o tla phimola dikeledi tsotlhe mo mathlong a bone; lefu ha le sa tla hlola le eba teng, mme ha ho sa tla ba masoabi, leha e le ho bokolla. Ha ho sa tla hlola ho eba le bohloko, hobane tsa pele di fetile. (Tšenolo 21:1-4)

¹ Mme la mpontsha noka e hlwekileng ya metsi a bophelo, e benyang jwaloka lehakwe, e tswang teroneng ya Modimo le ya Konyana. ² Bohareng ba lepatlelo la motse le mose ho nōka ho ne ho e-na le sefate sa bophelo se behang litholoana tse leshome le metso e 'meli, sefate se seng le se seng se beha litholoana tsa sona ka khoeli e 'ngoe le e 'ngoe. Matlakala a sehlare e be e le a go fodiša ditšhaba. ³ Ha ho sa tla hlola ho eba le thohako , empa terone ya Modimo le ya Konyana e tla ba ho wona, mme bahlanka ba wona ba tla o sebeletsa. ⁴ Ba tla bona sefahleho sa hae, mme lebitso la hae le tla ba diphatleng tsa bona. ⁵ Bosiu bo ke ke ba eba teng; ha ba hloke lebone, leha e le lesedi la letsatsi,

hobane Morena Modimo o ba bonesetsa. 'Me ba tla busa ka ho sa feleng le kamehla. (Tšenolo 22:1-5)

Hlokomela hore puso ena, e tlang *ka mor'a* lilemo tse sekete, e akarelletsa bahlanka ba Molimo 'me ke ea ka ho sa feleng. Motse o Halalelang, o lokisitsweng lehodimong, o tla tloha lehodimong, o theohele lefatsheng. Ena ke qalo ea karolo ea ho qetela ea 'Muso oa Molimo. Nako ea HA HO HLOKA BOHLOKO KAPA MAHLOMOLA!

Ba bonolo ba tla rua lefatše (Mattheu 5:5) le lintho tsohle (Tšenolo 21:7). Lefatše, ho kopanyelletsa le Motse o Halalelang o tla beng o le holim'a Iona, le tla ba betere hobane litsela tsa Molimo li tla phethahatsoa. Hlokomela hore:

⁷ Koketseho ea puso ea hae le khotsa ha e na ho fela (Esaia 9:7).

Ho hlakile hore ho tla ba le khōlo ka mor'a hore karolo ea ho qetela ea 'Muso oa Molimo e qale ha bohole ba tla mamela 'muso oa Molimo.

Ena e tla ba nako e monate haholo:

⁹ Empa jwalokaha ho ngodilwe, ho thwe: "Leihlo ha le eso bone, le tsebe ha e eso ho utlwe, le ka pelong ya motho ha e eso ho kene ka pelong ya motho, tseo Modimo a di lokiseditseng ba o ratang."

¹⁰ Empa Molimo o re senoletse tsona ka Moea oa Hae (1 Ba-Korinthe 2:9-10) Ke nako ea lerato, thabo, le matšeliso a sa feleng. E tla ba nako e monate haholo! 'Muso oa Molimo o tla fana ka bophelo bo sa feleng bo molemo ka ho fetisia. Na ha u batle ho kenya letsoho ho eona?

5. Žórłę zwonka Noweho zakonja wučachu Bože kralestwo

Na baprofesa ba pele ba Kreste ba ne ba nahana hore ba lokela ho bolela evangeli ea 'Muso oa sebele oa Molimo?

Ee.

Lilemong tse fetileng, puong e ileng ea fanoa ke Moprofesa Bart Ehrman oa Univesithi ea Carolina Leboea, ka makhetlo, le ka nepo, o ile a hatisa hore ho fapana le ba bangata ba ipolelang hore ke Bakreste kajeno, Jesu le balateli ba Hae ba pele ba ne ba bolela 'Muso oa Molimo. Le hoja ka kakaretso kutloisiso ea Dr. Ehrman ka Bokreste e fapane haholo le ea *Continuing Church of God*, re tla lumela hore evangeli ea 'muso ke seo Jesu ka boeena a ileng a se bolela 'me balateli ba Hae ba ne ba lumela ho sona. utloisia seo.

Sengoliloeng le Thuto ea Testamente ea Khale ka ho Fetisia ea Kamor'a E Ncha

'Muso oa Molimo e ne e le karolo ea bohlokoa ea seo ho boleloang hore ke "thuto ea khale ka ho fetisia ea Bokreste e felletseng e kileng ea ba teng" (Holmes MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, leqepheng la 102). Thero ena ea Khale ea Bakreste e na le lipolelo tse mabapi le eona:

5:5 Ho feta moo, lea tseba, barab'eso, hore ho lula ha rōna lefatšeng la nama ke ntho e nyenyane le transitory, empa tsepiso ea Kreste e khōlō le e hlollang: phomola 'muso o tlang le bophelo bo sa feleng.

Polelo e ka holimo e bontša hore 'muso ha o teng hona joale, empa o tla tla' me e be oa ka ho sa feleng. Ho feta moo, thuto ena ea khale e re:

^{6:9} Joale haeba esita le batho ba lokileng ba joalo ka bona ba sa khone ho pholosa bana ba bona ka liketso tsa bona tse lokileng, re na le kholiseho efe ea ho kena 'musong oa Molimo haeba re hlöleha ho boloka kolobetso ea rōna e hloekile 'me e sa silafala? Kapa ke mang eo e tla ba ' muelli oa rōna, haeba re sa fumanoa re e-na le mesebetsi e halalelang le e lokileng? ^{9:6} Ka baka leo , a re rataneng, hore bohle re tle re kene mmusong wa Modimo. ^{11:7} Ka hona, haeba re tseba se nepahetseng mahlong a Molimo, re tla kena 'musong oa hae 'me re amohele litsepiso tseo "tsebe e sa kang ea li utloa, leha e le leihlo le sa kang la li bona, leha e le pelo ea motho e sa kang ea nahana."

^{12:1} Ka hona, a re leteleng 'muso oa Molimo ka hora le hora ka lerato le ho loka, kaha ha re tsebe letsatsi la ho hlaha ha Molimo.

^{12:6} o re: 'Muso oa Ntate o tla tla.

Lipolelo tse ka holimo li bontša hore lerato ka bophelo bo nepahetseng boa hlokahala, hore re ntse re e-s'o kene 'Musong oa Molimo, le hore le etsahala ka mor'a letsatsi la ho hlaha ha Molimo—e leng ka mor'a hore Jesu a khutle hape. Ke mmuso wa Ntate mme mmuso ha se Jesu feela.

Hoa thahasellisa hore ebe thuto ea khale ka ho fetisia eo ho bonahalang eka ke ea Bokreste eo Molimo a e lumeletseng hore e pholohe e ruta 'Muso oa Molimo o tšoanang oo Testamente e Ncha e o rutang le Kereke e *Tsoelang Pele* ea Molimo e se rutang (ho ka etsahala hore ebe e tsoa Kerekeng ea Molimo ea sebele, empa tsebo ea ka e fokolang ea Segerike e lekanyetsa bokhoni ba ka ba ho etsa phatlalatso e tiileng).

Baetapele ba Kereke ea Lekholong la Bobeli la Lilemo le Kosepele ea 'Muso

Ho lokela ho hlokomeloe qalong ea lekholo la 2 la lilemo hore ^{Papias}, momameli oa John le motsoalle oa Polycarp le ho nkao e le mohalaleli ke Maroma a Katholike, a ileng a ruta 'muso oa lilemo tse sekete. Eusebius o ile a tlaleha hore Papias o ile a ruta:

... ho tlaba le lemo tse sekete kamora tsoho ya bafu, ha puso ya Kreste ya botho e tla thehwa lefatsheng lena. (Likaroloana tsa Papias , VI. Bona hape Eusebius, Histori ea Kereke, Buka ea 3, XXXIX, 12)

Papias o rutile hore ena e ne e tla ba nako ea nala:

Ka mokhoa o tšoanang, [O itse] tlhaku ea koro e tla hlahisa tse leshome

liqoapi tse sekete, le hore liqoapi tse ling le tse ling li ne li tla ba le lijo-thollo tse likete tse leshome, 'me koro e 'ngoe le e 'ngoe e ne e tla hlahisa liponto tse leshome tsa phofe e thumisehileng, e hloekileng, e thumisehileng; le hore liapole, le lipo, le joang li ne li tla hlahisa ka tekanyo e tšoanang; le hore liphoofo tsohle, tse jang ka nako eo feela ka lihlahisoa tsa lefatše, li ne li tla ba le khotsa le kutloano, 'me li be tlas'a motho ka ho phethahetseng. " [Bopaki bo tiisoa ka lintho tsena bo ngotsoe ke Papias , monna oa boholo-holo, eo e neng e le moutlooi oa Johanne le motsoalle oa Polycarp, bukeng ea bone ea libuka tsa hae; hobane libuka tse hlano li entsoe ke eena...] (Likhechana tsa Papias , IV)

Lengolo la Testamente e Ncha le eang ho Bakorinthe le re:

^{42:1-3} Baapostola ba ile ba amohela Evangeli bakeng sa rona ho tsoa ho Morena Jesu Kreste; Jesu Kreste o ne a rometsoe ke Molimo. Kahoo Kreste o tsoa ho Molimo, le Baapostola ba tsoa ho Kreste. Ka hona ka bobeli li tlile ka thato ea Molimo ka tatellano e behiloeng. Eitse hobane ba laelwe, ba kgodisehile ka tsoho ya Morena wa rona Jesu Kreste, mme ba tiisitswe Lentsweng la Modimo ka kgodiseho e tletseng ya Moya o Halalelang, ba tswela pele ka molaetsa o molemo wa hore mmuso wa Modimo o tla tla.

Polycarp oa Smyrna e ne e le moeta-pele oa pele oa Mokreste, eo e neng e le morutuaoa Johanne, moapostola oa ho qetela oa ho shoa. Polycarp c. 120-135 AD o rutile :

Ho lehlohonolo bafumanehi, le ba hlorisetswang ho loka, hobane mmuso wa Modimo ke wa bona. (Polycarp. Lengolo le eang ho Bafilipi, Khaolo ea II. From *Ante-Nicene Fathers, Buka ea 1* joalokaha e hlophisitsoe ke Alexander Roberts & James Donaldson. Khatiso ea Amerika, 1885)

Kahona, kaha rea tseba hore “Molimo ha o songoe,” re tšoanelang ho tsamaea ka mokhoa o tšoanelang taelo le khanya ea hae ...Hobane ho hotle hore ba felisoe litakatsong tsa lefatše, kaha “takatso e ’ngoe le e ’ngoe e loantšana le litakatso tsa bona. moea; “ ‘me leha e le lihola, kapa banna ba basodoma, kapa ba hleka-hlekang le batho ba ke keng ba rua ’muso oa Molimo, ” kapa ba etsang lintho tse sa lumellaneng le tse sa tšoanelang. (ibid, Khaolo ea V)

A re mo sebeletseng ka tshabo le ka hlompho yohle, jwalokaha Yena ka sebele a re laetse, le jwaloka baapostola ba ileng ba re bolella Evangelii, le baporofeta ba boletseng ho tla ha Morena e sa le pele. (ibid, Khaolo ea VI)

Joaloka ba bang Testamenteng e Ncha, Polycarp o ile a ruta hore ba lokileng, eseng batlōli ba molao, ke bona ba tla rua ’Muso oa Molimo.

Se latelang le sona ho ile ha boleloa hore se rutiloe ke Polycarp:

Sabatha e hlahlamang a re; ‘Utloang khotatso ea ka, bana ba ratoang ba Molimo. Ke ile ka le hlapanya ha babishopo ba le teng, mme jwale ke boela ke le kgothatsa bohole ho tsamaya ka bokgabane le ka mokgwa o tshwanelang tseleng ya Morena... *Lebelang*, mme hape *Itokiseng*, *Dipelo tsa lona di se ke tsa imelwa*, molao o motjha. mabapi le lerato e mong ho e mong, ho tla ha Hae ka tšohanyetso ho bonahala joaloka lehalima le

potlakileng, kahlolo e khōlō ea mollo, bophelo bo sa feleng, 'muso oa Hae o sa shoeng. Mme tsohle tseo le di rutwang ke Modimo, le di tseba, ha le batlisisa Mangolong a buduletsweng, le ngole dipeleng tsa lona ka pene ya Moya o Halalelang, hore ditaelo di dule ho lona, e be tse sa hlakoheng. (Life of Polycarp, Khaolo ea 24. JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, leqepheng la 488-506)

Melito oa Sarda, eo e neng e le moetapele oa Kereke ea Molimo, c. 170 AD, o rutiloe:

Hobane molao o hlahile ka Evangeli, ea khale, e ncha, e hlahang hammoho Sione le Jerusalema; mme taelo e ntshitswe ka mohau, le papiso ya sehlahiswa se phethilweng, le konyana ho Mora, le nku ka hara motho, le motho ho Modimo.

Empa evangeli ea fetoha tlhaloso ea molao le oa oona
phethahatso , ha kereke e ntse e fetoha ntlo ea polokelo ea
'nete...

Enwa ke yena ya re lopolotseng bokgobeng ho re isa tokolohong, lefifing ho re isa leseding, lefung ho kena bophelong, ho tloha ditlamong ho re isa mmusong o sa feleng. (Melito . Homily Ka Paseka. Temana ea 7 ,40 , 68. Phetolelo e tsoang ho Kerux : The Journal of Online Theology. <http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp>)

Ka hona, 'Muso oa Molimo o ne o tsejoa e le ntho ea ka ho sa feleng, eseng feela Kereke ea kajeno ea Bokreste kapa ea K'hatholike 'me e kenyelositse molao oa Molimo.

mong oa bohareng ba lekholo la bobeli la lilemo o khothaletsa batho ho talima 'musong:

Ka baka leo, ho se be motho ho lona ya ikgakanyang , leha e le ho hetla morao, a mpe a atamele Evangelii ya mmuso wa Modimo ka boithatelo. (Roman Clement. Recognitions, Buka X, Khaolo ea XLV. E qotsitsoe ho Ante-Nicene Fathers, Buka ea 8. E hlophisisitsoeng ke Alexander Roberts & James Donaldson. Khatiso ea Amerika, 1886)

Ho feta moo, le hoja ho bonahala eka ha ea ngoloa ke e mong oa kereke ea 'nete, mongolo oa bohareng ba lekholo la bobeli la lilemo o bitsoang *The Shepherd of Hermas* phetolelong ea Roberts & Donaldson o sebelisa poleloana "muso oa Molimo" ka makhetlo a leshome le metso e mene.

Bakreste ba 'nete , esita le ba bangata feela ba neng ba ipolela hore ke Kreste, ba ne ba tseba ho hong ka 'Muso oa Molimo lekholong la bobeli la lilemo.

Esita le mohalaleli oa Mok'hatholike le oa Orthodox ea Bochabela Irenaeus o ne a utloisia hore ka mor'a tsoho, Bakreste ba ne ba tla kena 'Musong oa Molimo. Hlokomela seo a se ngotseng, c. 180 AD

Hobane boemo ba ba lumetseng bo joalo, kaha Moea o Halalelang o lutse ho bona kamehla, oo a o filoeng ke eenakolobetsong, 'me o bolokiloe ke ea o amohelang, haeba a tsamaea 'neteng le khalalelong le ho loka le mamello. Etsoe moea ona o na le tsoho ho ba lumelang, 'mele o amohela moea hape, 'me hammoho le oona, ka matla a Moea o Halalelang, o tsosoa 'me o kena 'musong oa Molimo . (Irenaeus, St., Bishop of Lyon. E fetoletsoe ho tsoa ho Searmenia ke Armitage Robinson. Pontšo ea Thuto ea Baapostola, Khaolo ea 42. Wells, Somerset, Oct. 1879. Joalokaha e phatlalalitsoe ho SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. NEW YORK: MACMILLAN CO, 1920).

Theofilase oa Antioke o ile a ruta:

Ke mpa ke bolela molemo wa Hae; ha ke mmitsa Mmuso, ke mpa ke bolela kganya ya Hae ... Hobane hoja A mo entse ya sa shweng

ho tloha tshimolohong, o ka be a mo entse Modimo. ... Leha ho le joalo, ha aa ka a mo etsa ea sa shoeng kapa ea sa shoeng, empa, joalokaha re boletse ka holimo, a ka khona ho etsa tsena tse peli; e le hore haeba a sekametse linthong tsa ho se shoe, a boloka taelo ea Molimo, a amohele ho se shoe ho eena, 'me a fetohe Molimo. (Theophilus , Ho Autolycus , 1:3, 2:27)

Mohalaleli oa K'hatholike, Hippolytus, mathoaasong a lekholo la boraro la lilemo, o ile a ngola:

Mme le tla amohela mmuso wa mahodimo, Iona bao, ha le ntse le jakile bophelong bona, le neng le tseba Morena wa Lehodimo. 'Me u tla ba molekane oa Bomolimo, le mojalefa-'moho le Kreste, u se u sa be makhoba a litakatso kapa litakatso, 'me u se ke ua hlola u senngoa ke boloetse. Hobane le fetohile Molimo: hobane lithkokafatso tsohle tseo le ileng la li uthloa ha le sa le motho, o le file tsona, hobane le ne le le sebōpeho se shoang ; empa eng kapa eng eo Molimo a fanang ka eona, Molimo o tšepisitse hore o tla le nehelana ka tsona, ba entsoe molimo, 'me ba tsoaletsoe ho sa shoeng. (Hippolytus. Refutation of All Heresies, Buka X, Khaolo ea 30)

Sepheo sa batho ke ho etsoa molimo 'Musong o tlang oa Molimo.

Mathata a Lekholong la Bobeli le la Boraro la lilemo

Ho sa tsotellehe ho amohelo ha eona hohle, lekholong la bobeli la lilemo, moeta-pele oa mokoenehi ea khahlanong le molao ea bitsoang Marcion o ile a ema. Marcion o ile a ruta khahlanong le molao oa Molimo, Sabatha, le 'Muso oa sebele oa Molimo. Le hoja a ile a nyatsoa ke Polycarp le ba bang, o ile a kopana le Kereke ea Roma ka nako e telele 'me ho ne ho bonahala a e-na le tšusumetso moo.

Lekholong la bobeli le la boraro la lilemo, Alexandria (Egepeta) ho ne ho e-na le batho ba buang ka tšoantšetso. Bongata ba lipapiso ba ne ba

hanyetsa thuto ea 'muso o tlang. Ela hloko tlaleho e mabapi le ba bang ba baitsietsi bao:

Dionysius o hlahetse lelapeng la bohetene le hlomphethang le le ruileng Alexandria, mme o ne a rutehile filosofing ea bona. O ile a tlohela likolo tsa bohetene ho ba morutoana oa Origen, eo a ileng a atleha ho laola sekolo sa katekesi sa Alexandria ...

Clement, Origen le sekolo sa Gnostic ba ne ba silafatsa dithuto tsa dipolelo tse di boitshepo ka ditlhaloso tsa bone tse di itlhametsweng fela le tsa tshwantshetso ... Nepos o ile a hanyetsa phatlalatsa ba Allegorists, mme a tiisa hore ho tla ba le puso ea Kreste lefatšeng...

Dionysius o ile a phehisana khang le balateli ba Nepos, 'me ka tlaleho ea hae... "boemo ba lintho bo leng teng joale 'musong oa Molimo." Lena ke lekhetlo la pele ho buuoa ka 'muso oa Molimo o teng maemong a hona joale a likereke ...

Nepos o ile a khalemela phoso ea bona, a bontša hore 'muso oa leholimo hase oa tšoantšetso, empa ke 'muso oa sebele o tlang oa Morena oa rōna tsohong ea bophelo bo sa feleng...

Ka hona mohopolo oa hore 'muso o tle maemong a hona joale a ile a emoloa' me a hlahisoa sekolong sa Gnostic of Allegorists naheng ea Egepeta, AD 200 ho isa ho 250, lilemo tse lekholo pele babishopo ba 'muso ba nkuoa e le baahi ba terone. ...

Clement o ile a emola khopolo ea 'muso oa Molimo e le boemo ba tsebo ea 'nete ea kelello ea Molimo. Origen o ile a e hlahosa e le moelelo oa moea o patiloeng tlhakung e hlakileng ea Mangolo . (Ward, Henry Dana. Kosepele ea 'Muso: 'Muso Eseng oa Lefatše lena; Eseng Lefatšeng lena; Empa o Tla Tla Naheng ea Leholimo, ea Tsoho ea Bafu le Tsoho ea Lintho Tsohle. E hatisitsoe ke Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870, leqepheng la 124-125)

Ka hona, le hoja Mobishopo Nepos a ne a ruta evangeli ea 'Muso oa Molimo, batšoantšisi ba ile ba leka ho hlahisa kutloisiso e fosahetseng, e seng ea sebele, ea eona. Mobishopo Apollinaris oa Hierapolis le eena o ile a leka ho loants'a liphoso tsa li-allegorists hoo e ka bang ka nako eona eo. Ba hlileng ba leng ka Kerekeng ea Molimo ba ile ba emela 'nete ea 'Muso oa sebele oa Molimo ho theosa le histori.

Herbert W. Armstrong o Rutile Kosepele ea 'Muso, Hape

Lekholong la ^{bo20} la lilemo, mofu Herbert W. Armstrong o ile a ngola:

Hobane ba ile ba *hana* Evangeli ea Kreste . . . , lefatše le ile la tlameha ho nkela ntho e 'ngoe sebakeng sa Iona. Ba ile ba tlameha ho qapa ntho ea *maiketsetso!* Kahoo re utloile 'muso oa Molimo ho buuoang ka oona e le poleoloana e monate feelamaikutlo a monate ka lipelong tsa batho--ho e theolela ho ntho ea sebele, e se nang letho! Ba bang ba ile ba bua hampe ka hore "KEREKE" ke 'muso . . . Moprefeta Daniele, ea phetseng lilemo tse 600 pele ho Kreste, o ne a tseba hore 'muso oa Molimo ke 'muso oa sebele—'muso o busang.

sebele lefatšeng . . .

Mona . . . ke tlhaloso ya Modimo ya hore na MMUSO WA MODIMO O LE ENG: "Mme mehleng ya marena ao..." -- mona e bua ka menwana e leshome, karolo ya tshepe le karolo e nngwe ya letsopa le pshatlehang. Sena, ka ho hokahanya boprefeta le Daniele 7, le Tšenolo 13 le 17, se bua ka UNITED STATES OF EUROPE e ncha eo hona joale e thehang . . . ka pel'a mahlo a hao! Tšenolo 17:12 e hlakisa ntlha ea hore e tla ba kopano ea MAKHOSI KAPA MEBUSO E LESHOME (Tšen. 17:8) e tla tsosa 'MUSO oa khale oa ROMA . . .

Ha Kreste a fihla, o tla tla e le MORENA oa marena, a busa lefatše lohle (Tšen. 19:11-16); mme MMUSO WA HAE -- MMUSO WA MODIMO -- *ho* boletse Daniele, o tla timetsa mebuso ena yohle

ya lefatshe. Tšenolo 11:15 e e bolela ka mantsoe ana: "Mebuso ea lefatše lena *e fetohile 'muso oa* MORENA oa Röna, le oa Kreste oa hae: o tla busa ka ho sa feleng le kamehla"! Ona ke MMUSO WA MODIMO. Ke BOFELO ba mebuso ea hona joale - e, esita le United States le lichaba tsa Borithane. Ebe jwale etlaba mebuso -- MMUSO -- ya Morena JESU KRESTE, ebe MORENA wa marena hodima lefatshe lohle. Sena se hlakisa taba ea hore 'MUSO OA MOLIMO ke PUSO ea sebele. Le jwalo kaha Mmuso wa Chalde e ne ele MMUSO -- jwalo kaha Mmuso wa Roma ene ele MMUSO -- ka tsela ejwalo MMUSO WA MODIMO ke mmuso. Ke ho nka PUSO ea LICHABA tsa lefatše. JESU KRESTE O HLALETSE HO BA MORENA—'MUSO! . . .

Eena Jesu Kreste ea ileng a tsamaea holim'a maralla le likhohlo tsa Naha e Halalelang le literata tsa Jerusalema lilemong tse fetang 1900 tse fetileng oa tla hape. O itse o tla tla hape. Ka mor'a hore a thakhisoe, Molimo o ile a mo tsosa bafung ka mor'a matsatsi a mararo le masiu a mararo (Mattheu 12:40; Liketso 2:32; I Bakor. 15:3–4). A nyolohela Teroneng ya Modimo. Ntlo-khōlō ea 'Muso oa Bokahohle (Lik. 1:9-11; Ba-Heb. 1:3; 8:1; 10:12; Tšen. 3:21).

Ke "mohlomphehi" oa papiso, ea ileng Teroneng ea

Molimo - "naha e hole" -- ho beoa borena e le Morena oa marena holim'a lichaba tsohle, 'me a khutlele lefatšeng (Luka 19:12-27).

Hape, o leholimong ho fihlela "linakong tsa tsosoloso ea lintho tsohle" (Liketso 3:19-21). *Puseletso* e bolela ho khutlisetsa boemong kapa boemong ba pele. Tabeng ena, ho tsosolosoa ha 'muso oa Molimo lefatšeng, 'me kahoo, ho tsosolosoa ha khotso ea lefatše, le maemo a nyahamisang.

Meferefere ea hona joale ea lefatše, lintoa tse ntseng li eketseha le likhohlano li tla fihla sehlohlolong sa mathata a maholo hoo, ntle le hore Molimo a kenelle, ho ne ho ke ke ha e-ba le nama ea motho e tla pholoha (Mat. 24:22). Sehlohlolong sa eona ha tieho

e ne e tla fellka ho phatloha ha lintho tsohle tse phelang polaneteng ena, Jesu Kreste o tla khutla. Lekhetlong lena o tla e le Molimo oa bomolimo. O tla ka matla 'ohle le khanya ea 'Mōpi ea busang bokahohle. (Mat. 24:30; 25:31) O tla e le "Morena oa marena, le 'Musi oa likhosí' (Tšen. 19:16), ho tla theha 'muso o phahameng oa lefatše le ho busa lichaba tsohle "ka molamu oa tšepe." (Tšen. 19:15; 12:5) . . .

Kreste ea sa Amoheloeng?

Empa na botho bo tla hooa ka thabo, le ho mo amohela ka nyakallo le ka cheseho—na likereke tsa Bokreste ba moetlo?

Ba ke ke ba etsa joalo! Ba tla dumela, hobane basebeletsi ba bohata ba Satane (2 Bakorinthe 11:13-15) ba ba thetsitse, hore ke Mohanyetsi wa Kreste. Likereke le lichaba li tla halefela ho tla ha hae (Tšenolo 11:15 le 11:18), 'me makhotla a ntoa a tla leka ho mo loantša ho mo timetsa (Tšenolo 17:14)!

Lichaba li tla kena ntoeng ea sehlohlolo sa Ntoa ea Boraro ea Lefatše e tlang, moo ntoa e leng teng Jerusalema (Zakaria 14:1-2) ebe Kreste o tla khutla. Ka matla a phahametseng tlhaho o tla "loana le lichaba tseo" tse loanang le eena (temana ea 3). O tla ba hlola ka ho feletseng (Tšen. 17:14)! "Maoto a hae a tla ema ka tsatsi leo thabeng ea Mehloaare," sebaka se sekhutšoane haholo ka bochabela ho Jerusalema (Zak. 14:4). (Armstrong HW. The Mystery of the Ages, 1984)

Bebele e bolela hore Jesu o tla khutla 'me o tla hlola, leha ho le joalo ba bangata ba tla mo loantša (Tšenolo 19:19). Ba bangata ba tla bolela (ho ipapisitse le kutloisiso e fosahetseng ea boprefeta ba Bibele, empa ka mokhoa o itseng ka lebaka la baprefeta ba bohata le mee) hore Jesu ea khutlang ke Mohanyetsi oa Kreste oa ho qetela!

Se latelang se boetse se tsoa ho Herbert Armstrong:

Bolumeli ba 'nete-'nete ea Molimo e matlafatsoa ke lerato la Molimo le fanoang ke Moea o Halalelang ... THABO E SA BUANG ea ho tseba Molimo le Jesu Kreste-ea ho tseba 'NETE-le mofuthu oa LERATO la Molimo!...

Lithuto tsa Kereke ea 'nete ea Molimo ke tsa "ho phela ka lentsoe le leng le le leng" la Bibebe e Halalelang...

Batho ba tla furalla tsela ya "ho fumana" ho ya ho "neha" -- tseleng ya Modimo ya lerato.

TSOELO-PELE e Ncha joale e tla tšoara lefatše! (ibid)

TSOHO E MOCHA ke 'Muso oa Molimo. Ho phatlalatsa hore tsoelo-pele e ncha e tla tla 'me e thehoe holim'a lerato ke karolo e khōlō ea seo evangeli ea 'nete ea 'muso eo Jesu le balateli ba Hae ba e rutileng e leng sona. Ke ntho eo rona ba *Continuing Church of God* re e bolelang.

Herbert Armstrong o ile a hlokomela hore Jesu o ne a ruta hore mokhatlo oa batho, esita leha o nahana hore o batla ho mamela, o hanne 'tsela ea ho fana' ea bophelo, tsela ea lerato. Ho batla ho se motho ea utloisisang ka nepo boholokoa ba seo Jesu a neng a se ruta.

Poloko ka Jesu ke karolo ya Evangeli

Hona joale ba bang ba balileng mona mohlomong ba ipotsa ka lefu la Jesu le karolo ea hae polokong. E, eo ke karolo ea evangeli eo Testamente e Ncha le Herbert W. Armstrong ka bobeli ba ngotseng ka eona.

Testamente e Ncha e bontša evangeli e kenyelletsa pholoho ka Jesu:

¹⁶ Hobane ha ke hlajwe ke dihlong ka Evangeli ya Kreste, hobane ke matla a Modimo a pholosang e mong le e mong ya dumelang, ho Mojuda pele, le ho Mogerike (Ba-Roma 1:16).

⁴ Jalo ba ba neng ba gasame ba ya gongwe le gongwe ba rera

lentsoe .⁵ Filipi a theohela motseng wa Samaria, a ba bolella ditaba tse molemo tsa Kreste. 12 Empa ha ^{ba} lumela Filipi ha a ntse a bolela lintho tse mabapi le 'muso oa Molimo le lebitso la Jesu Kreste, banna le basali ba kolobetsoa.²⁵ Kahoo, ha ba paka 'me ba bolela lentsoe la Jehova, ba khutlela Jerusalema, ba ntse ba bolela Evangeli metseng e mengata ea Basamaria.²⁶ Joale lengeloi la Morena la bua le Filipi ...⁴⁰ Filipi a fumanoa Azote . Ha a ntse a tsamaea, a ntse a bolela Evangeli metseng eohle ho fihlela a fihla Cesarea. (Liketso 8:4 ,5,12,25,26,40)

¹⁸ a ba bolella litaba tse molemo tsa Jesu le tsoho. (Liketso 17:18)

³⁰Pauluse a dula dilemo tse pedi tse tletseng tlung ya hae eo a e hirileng, mme a amohela bohle ba tlang ho yena,³¹ **a bolela tsa mmuso wa Modimo, a ruta tsa Morena Jesu Kreste** ka tshepo yohle, ho se ya mo thibolang. (Liketso 28:30-31)

Hlokomela hore boboleli bo ne bo akarelletsa Jesu LE 'muso. Ka masoabi, kutloisiso e nepahetseng ea evangeli ea 'Muso oa Molimo e atisa ho haella lithutong tsa likereke tsa Bagerike le Baroma.

Ha e le hantle, ho re thusa ho ba karolo ea 'muso oo, Molimo o ratile batho hoo a ileng a romela Jesu ho tla re shoela (Johanne 3:16-17) 'me a re pholosa ka mohau oa hae (Baefese 2:8). Mme seo ke karolo ya ditaba tse molemo (Liketso 20:24).

Evangeli ea 'Muso ke Seo Lefatše le se Hlokang, Empa ...

Ho sebeletsa khotso (Mattheu 5:9) le ho etsa botle ke lipakane tse molemo (bapisa le Ba-Galata 6:10). Leha ho le joalo, baeta-pele ba bangata ba lefatše, ho akarelletsa le ba bolumeli, ba lumela hore e tla ba tšebelisano ea batho ea machaba e tla tlisa khotso le nala, eseng 'Muso oa Molimo. 'Me le hoja ba tla ba le katileho e itseng ea nakoana, e ke ke ea e-ba feela hore ba ke ke ba atleha, a mang a boiteko ba bona ba botho qetellong bo tla tlisa polanete ea Lefatše boemong boo e neng e tla etsa hore bophelo bo se ke ba tsitsa haeba Jesu a ne a sa khutle ho tla hloma

'Muso oa Hae. Batho ho lokisa lefatše ntle le Molimo ke evangeli ea lefeela le ea bohata (Pesaleme ea 127:1).

Batho ba bangata lefatšeng ba leka ho kopanya morero oa machaba oa Babylona oa bolumeli oa halofo oa bolumeli ho beha taolo e ncha ea lefatše lekhlong lena la bo²¹ ^{la} lilemo. Ena ke ntho eo Kereke ea *Continuing Church of God* e 'nileng ea e nyatsa ho tloha ha e thehoa le merero ea ho tsoela pele ho e nyatsa. Kaha Satane o ile a thetsa Eva hore a fetole evangeli ea hae hoo e ka bang lilemo tse 6000 tse fetileng (Genese 3), batho ba bangata ba lumela hore ba tseba ho feta Molimo se tla etsa hore bona le lefatše le be betere.

Ho latela Bebele, ho tla nka moetapele oa sesole Europe (ea bitsoang Morena oa Leboya, eo hape a bitswang Sebata sa Tshenolo 13:1-10) mmoho le moetapele wa bodumedi (ya bitswang moporofeta wa bohata, eo hape a bitswang Mohanyetsi oa Kreste oa ho qetela le Sebata se linaka li peli sa Tšenolo 13:11-17) ho tsoa motseng oa maralla a supileng (Tšenolo 17:9 ,18) ho tlisa 'Babylona' (Tšenolo 17 & 18) tsamaiso ea lefatše. Le hoja moloko oa batho o hloka ho khutla ha Kreste le ho theoa 'muso oa Hae, ba bangata lefatšeng ba ke ke ba ela molaetsa ona hloko lekhlong lena la bo²¹ ^{la} lilemo—ba tla tsoela pele ho lumela liphetolelo tse fapaneng tsa evangeli ea bohata ea Satane. Empa lefatshe le tla amohela bopaki.

Hopola hore Jesu o ile a ruta:

¹⁴ Evangeli ena ea 'muso e tla boleloa lefatšeng lohle , e tle e be bopaki ho lichaba tsohle; 'me joale e tla ba hona bofelo bo hlhang. (Matheu 24:14)

Hlokomela hore evangeli ea 'muso e tla fihla lefatšeng e le bopaki, joale bofelo bo tla tla.

Ho na le mabaka a 'maloa a sena.

E 'ngoe ke hore Molimo o batla hore lefatše le utloe evangeli ea 'nete pele Matšoenyeho a Maholo a qala (e bontšitsoeng ho qala ho Mattheu 24:21). Ka hona, molaetsa oa evangeli ke bopaki le temoso (bapisa le Ezekiele 3; Amose 3:7). Ho tla fella ka hore Balichaba ba sokolohe pele Jesu a khutla (Ba-Roma 11:25) le ho ba le palo e lekaneng eo e seng Balichaba (Ba-Roma 9:27) pele Jesu a khutla.

E 'ngoe ke hore moko-taba oa molaetsa o tla be o le khahlanong le maikutlo a Sebata se ntseng se phahama, Morena oa 'muso oa Leboy, hammoho le Moprefeta oa Maaka, Mohanyetsi oa Kreste oa ho qetela. Hantle-ntle ba tla tšepisa khotso ka boiteko ba batho, empa e tla isa qetellong (Mattheu 24:14) le timetsa (bapisa le 1 Bathesalonika 5:3).

Ka lebaka la lipontšo le meeka ea leshano e amanang le bona (2 Bathesalonika 2: 9), batho ba bangata lefatšeng ba tla khetha ho lumela leshano (2 Bathesalonika 2: 9-12) sebakeng sa molaetsa oa evangeli. Ka lebaka la ho nyatsuo ho sa lokelang ha 'Muso oa Molimo oa lilemo tse sekete ke Mak'hatholike a Roma, Maorthodox a Bochabela, Maluthere, le ba bang, ba bangata ka phoso ba tla bolela hore molaetsa oa evangeli ea lilemo tse sekete ea 'Muso oa Molimo ke evangeli ea bohata e amanang le Mohanyetsi oa Kreste.

Bakreste ba tšepahalang ba Filadelfia (Tšenolo 3:7-13) ba tla be ba bolela evangeli ea lilemo tse sekete ea 'muso hammoho le ho bolella lefatše seo baeta-pele ba itseng ba lefatše (ho akarelletsa le Sebata le Moprefeta oa Maaka) ba tlang ho se etsa.

Ba tla tšehtsa ho bolella lefatše molaetsa oa hore Sebata, Morena oa 'muso oa Leboy, hammoho le Moprefeta oa Mashano, Mohanyetsi oa Kreste oa ho qetela, qetellong ba tla timetsa (hammoho le ba bang ba balekane ba bona) USA le Anglo-nations of United Kingdom. , Canada, Australia, le New Zealand (Daniele 11:39) le hore haufinyane ka mor'a moo ba tla felisa selekane sa Maarabia/Boislamo (Daniele 11:40-43), se sebetsang e le lisebelisoa tsa bademon (Tšenolo 16:13-14) mme qetellong o tla Iwantsha Jesu Kreste ho kgutleng ha hae (Tšenolo 16:14; 19:19-20). Ba-Filadelfia ba tšepahalang (Tšenolo 3:7-13) ba tla be ba tsebahatsa hore 'muso oa lilemo tse sekete o tla tla haufinyane. Sena se

ka 'na sa hlahisa phatlalatso e ngata ea litaba 'me sa tlatsetsa phethahatsong ea Mattheu 24:14. Rona ba Kereke e *Tsoelang Pele* ea Molimo re lokisa lingoliloeng (ka lipuo tse ngata), re eketsa liwebsaete, 'me re nka mehato e meng ho itokisetsa 'mosebetsi o mokhutšoane' (bapisa le Baroma 9:28) o tla lebisa boikemisetsong ba Molimo ba hore Mattheu 24 : 14 e fanoe ka ho lekaneng e le bopaki ba hore bofelo bo tla tla.

'Evangeli ea bohata' e phatlalatsang baeta-pele ba lefatše (mohlomong mofuta oa moeta-pele ea phahameng oa Europe 'moho le mopapa ea sekisetsang ea tla *ipolela hore* ke mofuta oa Bok'hatholike) e ke ke ea rata seo—ba ke ke ba batla hore lefatše le ithute seo ba hlileng ba tla ithuta sona. etsa (mme mohlomong le bona ba se ke ba e lumela qalong, bapisa le Esaia 10:5-7). Bona le/kapa batšehtesi ba bona le bona ba tla ruta ka bohata hore Bafiladelfia ba tsepahalang ba tla be ba tšehtesa thuto e fetelletseng (millenarianism) ea mohanyetsi oa Kreste ea tlang. Ho sa tsotellehe hore na bona le/kapa balateli ba bona ba ka etsa'ng ho ba tsepahalang ba Filadelfia le Kereke e *Tsoelang Pele* ea Molimo e tla qala mahloriso (Daniele 11:29-35; Tšenolo 12:13-15). Sena le sona se tla lebisa qetellong—ho qaleha ha Matšoenyeho a Maholo (Matheu 24:21; Daniele 11:39 ; bapisa le Matheu 24:14-15; Daniele 11:31) hammoho le nako ea tšireletso bakeng sa Filadelfia e tsepahalang. Bakreste (Tšenolo 3:10; 12:14-16).

Sebata le Moprefeta oa Maaka o tla leka matla, bolotsana ba moruo, lipontšo, limakatso tsa leshano, polao, le likhatello tse ling (Tšenolo 13:10-17; 16:14; Daniele 7:25; 2 Bathesalonika 2:9-10) ho ba le taolo. . Bakreste ba tla botsa:

¹⁰ “Ho fihlela neng, Jehova, ya halalelang le wa nnete, ho fihlela o ahlol a le ho phefeletsa madi a rona ho ba ahileng lefatsheng?” (Tšenolo 6:10)

Ho theosa le lilemo, batho ba Molimo ba 'nile ba ipotsa, “Ho tla nka nako e kae pele Jesu a khutla?

Leha re sa tsebe letsatsi kapa hora, re lebelletse hore Jesu o tla khutla (le 'Muso oa Molimo oa lilemo tse sekete o hlonngoe) lekhlong la bo²¹ ^{la} lilemo ho latela mangolo a mangata (mohlala: Mattheu 24:4-34; Pesaleme ea 90:4; Hosea 6: 2; Luka 21:7-36; Baheberu 1:1-2; 4:4, 11; 2 Petrose 3:3-8; 1 Bathesalonika 5:4), likarolo tse ling tsa tsona hona joale re bona li phethahala.

Haeba Jesu a sa kenelle, lefatše le tla be le felisitse bophelo bohle:

²¹ Hobane mohlang oo, ho tla ba le matšoenyeho a maholo, a e-song ho be teng ho tloha tšimolohong ea lefatše ho fihlela joale, che, leha e le ho ba teng hape. ²² Mme fa malatsi ao a ka bo a se ka a khutshwafadiwa, go ka bo go se motho ope yo o neng a tla bolokwa; empa ka baka la bakgethwa, matsatsi ao a tla kgutsufatswa. (Matheu 24:21-22)

²⁹ Hang-hang ka mor'a matšoenyeho a matsatsi ao letsatsi le tla fifala, 'me khoeli e ke ke ea fana ka leseli la eona; dinaledi di tla wa lehodimong, le matla a mahodimo a tla sisinyeha. ³⁰ Joale pontšo ea Mor'a motho e tla bonahala leholimong, 'me meloko eohle ea lefatše e tla lla, 'me e tla bona Mor'a motho a tla ka maru a leholimo ka matla le khanya e khōlō. ³¹ O tla roma mangeloi a hae ka modumo o moholo wa terompeta, mme a tla bokella bakgethwa ba hae meyeng e mene, ho tloha pheletsong e nngwe ya lehodimo ho isa pheletsong e nngwe. (Matheu 24:29-31)

'Muso oa Molimo ke seo lefatše le se hlokang.

Manqosa a Mmuso

Karolo ea hao ke efe 'Musong?

Hona joale, haeba u Mokreste oa sebele, u lokela ho ba lenqosa la eona. Ela hloko seo moapostola Paulo a se ngwadilego:

²⁰ Jwale, re mangosa bakeng sa Kreste, jwaloka hoja Modimo a ntse a rapela ka rona; (2 Bakorinthe 5:20)

¹⁴ Emang he, le ntse le itlamile matheka ka nnete, le apere tshireletso ya sefuba ya ho loka, ¹⁵ maotong a lona le rwetse tlhophiso ya Evangelii ya kgotso; ¹⁶ ka holim'a tsohle le nke thebe ea tumelo, eo ka eona le tla tseba ho tima metsu eohle e tukang ea ea khopo. ¹⁷ Mme lo tseye tlhoro ya phemelo ya phemelo, le tshaka ya Mowa, e e leng lefoko la Modimo; ¹⁸ le rapele kamehla ka merapelo eohle le thapeli ka Moea, le falimehile ho fihlela hona ka tiisetso eohle le thapeli bakeng sa bahalaleli bohole, ¹⁹ le bakeng sa ka, hore ke fuoe lentsoe, ke tle ke ahlamise molomo oa ka ka sebete ho phatlalatsa. sephiri sa Evangelii, ²⁰ eo ke leng lenqosa la yona ka ditlamo; e le hore ka eona ke bue ka sebete, kamoo ke tšoanetseng ho bua kateng. (Baefese 6:14-20)

Lenqosa ke eng? Merriam-Webster e na le tlhaloso e latelang:

1 : moemeli oa molao; *haholo-holo* : moemeli oa diplomate oa boemo bo phahameng ka ho fetisia ea nang le tumello ho 'muso oa linaha tse ling kapa morena e le moemeli ea lulang oa' muso oa hae kapa morena kapa ea khethetsoeng mosebetsi o khethetehileng 'me hangata oa nakoana.

2 a : moemedi kapa lengosa le dumelletsweng

Haeba u Mokreste oa sebele, u lengosa la molao, la Kreste! Ela hloko seo moapostola Petro a se ngwadilego:

⁹ Empa lona, le moloko o kgethilweng, le baprista ba marena, setjhaba se halalelang, setjhaba sa hae se kgethehileng, hore le tle le bolele dithoko tsa ya le bitsitseng ho le ntsha lefifing ho le kenya leseding la hae le hlollang; ¹⁰ bao pele le neng le se setjhaba, empa jwale le setjhaba sa Modimo, le neng le sa hauhelwa, empa jwale le hauhetswe. (Bala 1 Petrose 2:9-10.)

Joyaloka Bakreste, re lokela ho ba karolo ea sechaba se halalelang.

Ke sechaba sefe se halalelang hona joale?

Ha e le hantle, ha ho mebuso ea lefatše lena—empa qetellong e tla ba karolo ea 'Muso oa Kreste (Tšenolo 11:15). Ke setjhaba sa Modimo, Mmuso wa Hae o halalelang.

Joaloka mangosa, hangata ha re kenelle lipolotiking tse tobileng tsa lichaba tsa lefatše lena. Empa re lokela ho phela ka tsela ya Modimo hona jwale (sheba hape le buka ya mahala e fumanehang ho www.ccog.org.e_nang_le sehlooho se reng: *Bakreste: Mangosa a Mmuso wa Modimo, Ditaelo tsa Bibebe mabapi le ho phela jwaloka Mokreste*). Ka ho etsa joalo, re ithuta hamolemo hore na ke hobane'ng ha litsela tsa Molimo li le molemo ka ho fetisia, e le hore 'musong oa Hae re ka ba marena le baprista le ho busa le Kreste lefatšeng:

⁵ Ho yena ya re ratileng, mme a re hlatswa dibe tsa rona ka madi a hae, ⁶ mme a re etsa marena le baprista ho Modimo le Ntatae, ho yena e be kganya le borena ka ho sa feleng le kamehla. Amen. (Tšenolo 1:5-6)

¹⁰ Wa re etsa marena le baprista ba Modimo wa rona; Mme re tla busa lefatsheng. (Tšenolo 5:10)

Karolo e 'ngoe ea nakong e tlang ea seo e tla ba ho ruta ba shoang ka nako eo ho tsamaea litseleng tsa Molimo:

¹⁹ Hobane batho ba tla aha Sione, Jerusalema; Ha le sa tla hlola le Ila. O tla le hauhela haholo ha le utlwa mohoo wa lona; Ha A le utloa, O tla le araba. ²⁰ Leha Morena a le fa bohobe ba tsietsi le metsi a matshwenyeho, baruti ba hao ha ba sa tla hlola ba suthisetswa sekgutlong, empa mahlo a hao a tla bona baruti ba hao. ²¹ Litsebe tsa hao li tla utloa lentsoe ka mor'a hao, le reng: "Tsela ke eona ena, tsamaeang ho eona," leha le khelohela ka ho le letona kapa ka ho le letše hali. (Esaia 30:19-21)

Leha seo e le boporofeta bakeng sa 'muso oa lilemo tse sekete, mehleng ena Bakreste ba hloka ho itokisetsa ho ruta:

¹² ... ka nako ena le tšoanelo ho ba mesuoe (Baheberu 5:12)

¹⁵ Empa halaletsang Morena Molimo ka lipelong tsa lōna, 'me le itokise kamehla ho fana ka karabo ho e mong le e mong ea le botsang lebaka la tšepo e ho lōna ka bonolo le tšabo (1 Petrose 3:15 , NW).

Bebele e bontša hore Bakreste ba bangata ba tšepahalang, pele Matšoenyeho a Maholo a qala, ba tla ruta ba bangata:

³³ Batho ba nang le kutloisiso ba tla ruta ba bangata (Daniele 11:33).

Kahoo, ho ithuta, ho hola mohaung le tsebong (2 Petrose 3:18), ke ntho eo re lokelang ho e etsa ha joale. Karolo ea karolo ea hao 'Musong oa Molimo ke ho khona ho ruta. 'Me bakeng sa ba tšepahalang haholoanyane, ba Filadelfia (Tšenolo 3:7-13), Bakreste, sena se tla kenyelletsa ho tšehetsta bopaki ba bohloko ba evangeli pele ho qaleha ha 'muso oa lilemo tse sekete (bapisa le Mattheu 24:14).

Ka mor'a hore 'Muso oa Molimo o thehoe, batho ba Molimo ba tla sebelisoa ho thusa ho tsosolosa polanete e senyehileng:

¹² Ba lōna ba tla haha masupi a khale ;
O tla tsosa metheo ya meloko e mengata; Mme o tla bitswa Moloki wa Dikgeo, Motsosolosi wa Mebila ya ho Aha ho yona. (Esaia 58:12)

Kahoo, batho ba Molimo ba ileng ba phela ka tsela ea Molimo mehleng ena ba tla nolofaletsa batho ho lula metseng (le libakeng tse ling) nakong ena ea tsosoloso. Ruri lefatsho e tla nna lefelo le le botoka. Re lokela ho ba mangosa a Kreste hona joale, kahoo re ka boela ra sebeletsa 'Musong oa Hae.

Molaetsa oa 'Nete oa Kosepele oa Fetola

Jesu o itse, "Haeba le lula lentsoeng la Ka , le barutua ba Ka ka 'nete. 32 Le tla tseba 'nete, 'me 'nete e tla le lokolla."— Johanne 8:31-32 . Ho tseba 'nete ka evangeli ea 'Muso oa Molimo ho re lokolla hore re se ke ra tšoasoa ke litšepo tsa bohata tsa lefatše lena. Re ka tšehtsa ka sebete morero o sebetsang—leano la Molimo! Satane o thetsitse lefatshe lohle (Tshenolo 12:9) mme Mmuso wa Modimo ke tharollo ya nnete. Re lokela ho emela le ho buella nnete (bapisa le Johanne 18:37).

Molaetsa oa evangeli o feta oa pholoho ea motho. Litaba tse molemo tsa 'Muso oa Molimo li lokela ho fetola motho mehleng ena:

² Le se ke la ipapisa le lefatshe lena, le mpe le fetoha ka ntjhafatso ya kelello ya lona, le tle le lemohe seo e leng thato ya Modimo e molemo, e kgahlisang, e phethehileng. (Baroma 12:2)

Bakreste ba 'nete ba fetoha hore ba sebeletse Molimo le ba bang:

²² Lona batlhanka, utlwang beng ba lona ka fa nameng mo dilong tsotlhe ; ²³ Mme eng kapa eng eo le e etsang, le e etse ka pelo yohle, jwalokaha le etsetsa Morena, e seng batho, ²⁴ le ntse le tseba hore le tla amohela ho Morena moputso wa lefa; hobane le sebeletsa Morena Kreste. (Bakolose 3:22-24)

²⁸ Ka hona, kaha re amohela 'muso o ke keng oa sisinngoa, a re beng le mohau oo ka oona re ka sebeletsang Molimo ka mokhoa o amohelehang ka tlhompho le tšabo ea bomolimo. (Baheberu 12:28)

Bakreste ba 'nete ba phela ka tsela e fapaneng le ea lefatše. Re amohela litekanyetso tsa Molimo ho feta tsa lefatše tsa se nepahetseng le se fosahetseng. Ba lokileng ba phela ka tumelo (Baheberu 10:38), kaha ho hloka tumelo ho phela ka tsela ea Molimo mongoaheng ona. Bakreste ba ne ba nkoa ba fapane haholo le lefatše leo ba neng ba phela ho lona, hoo mokhoa oa bona oa bophelo o neng o bitsoa "Tsela" Testamenteng e

Ncha (Liketso 9:2; 19:9; 24:14 , 22). Lefatše le phela ka boithati, tlas'a puso ea Satane, ho se 'nileng sa bitsoa "tsela ea Kaine" (Juda 11).

Evangeli ea 'Muso oa Molimo ke molaetsa oa ho loka, thabo, le khotso (Ba-Roma 14:17). Lentsoe la boprefeta, ha le utloisisoa hantle, lea tselisa (bapisa le 1 Bakorinthe 14:3; 1 Bathesalonika 4:18), haholo-holo ha re bona lefatše le senyeha (bapisa le Luka 21:8-36). Tsela ea 'nete ea bophelo ea Bakreste e lebisa naleng ea moea le mahlohonolong a nama (Mareka 10:29-30). Sena ke karolo ea hore na ke hobane'ng ha ba phelang ho Iona ba utloisia hore lefatše le hloka 'Muso oa Molimo. Bakreste ke mangosa a 'Muso oa Molimo.

Bakreste ba beha tšepo ea rona moeeng, eseng nameng, leha re phela lefatšeng la nama (Ba-Roma 8:5-8). Re na le "tšepo ea Evangeli" (Bakolose 1:23). Ena ke ntho eo Bakreste ba pele ba neng ba e utloisia eo ba bangata ba ipolelang hore ke Jesu kajeno ha ba e utloisise.

6. Grjeksko-romske cyrkwe wuča, zo je kralestwo wažne, ale...

Likereke tsa Bagerike le Baroma li lumela hore li ruta likarolo tsa 'Muso oa Molimo, empa li na le bothata ba ho utloisia hore na ha e le hantle ke eng. *Ka mohlala, The Catholic Encyclopedia* e ruta sena ka 'muso:

Ea Kreste ... Nakong e 'ngoe le e 'ngoe thutong ea Hae ea ho tla ha 'muso ona, likarolo tsa oona tse fapaneng, moeelo oa oona o nepahetseng, mokhoa oo o lokelang ho fihleoa ka oona, li theha motheo oa lipuo tsa Hae, hoo puo ea Hae e bitsoang "Evangel. tsa mmuso"...ba qala ho bua ka Kereke e le "muso wa Modimo"; cf. Bakol., I, 13; I Bathes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, joalo-joalo ... e bolela Kereke e le mokhatlo oo o Halalelang ... (Mopapa H. 'Muso oa Molimo. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910).

Le hoja se ka holimo se ile sa supa "Bakol., I, 13; I Bathes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10," ha u ka li sheba, u tla fumana hore ha ho le e 'ngoe ea litemana tseo e buang letho ka **Kereke** e le 'Muso oa Molimo. Ba ruta hore balumeli e tla ba karolo ea 'Muso oa Molimo kapa hore ke 'muso oa Jesu. Bibele e lemosa hore ba bangata ba tla fetola evangeli kapa ba fetohelo ho e 'ngoe, e seng 'nete (Bagalata 1:3-9). Ka masoabi, batho ba fapa-fapaneng ba entse joalo.

Jesu o ile a ruta: "Ke 'na tsela, le 'nete, le bophelo. Ha ho ea tlang ho Ntate haese ka 'na " (Johanne 14:6). Petrose o ile a ruta : "Me ha ho poloko ho e mong, hobane ha ho lebitso le leng tlas'a leholimo le fanoeng har'a batho leo re ka bolokehang ka lona."— Liketso 4:12 . Petrose o ile a bolella Bajuda bohole hore ba be le tumelo ho baka le ho amohela Jesu hore ba bolokehe (Liketso 2:38).

Ho fapana le sena, Mopapa Francis o rutile hore batho ba sa lumeleng ho Molimo, ntle le Jesu, ba ka pholosoa ka mesebetsi e metle! O boetse o ruta hore Bajuda ba ka pholosoa ntle le ho amohela Jesu! Ho feta moo, eena le ba bang ba Bagerike le Baroma ba bonahala ba nka hore phetolelo eo e seng ea Bibele ea 'Maria' ke senotlolo sa evangeli hape e le

senotlolo sa bonngoe ba likereke le litumelo tse kopaneng. Ka masoabi, bona le ba bang ha ba utloisise bohloko ba Jesu LE Evangeli ea 'nete ea 'Muso oa Molimo. Ba bangata ba buella likosepele tsa bohata.

Ba bangata ba lakatsa ho tsamaea ka pono le ho ba le tumelo lefatšeng. Testamente e Ncha e ruta hore Bakreste ba lokela ho sheba holimo:

² Behang likelello tsa lōna linthong tse holimo, eseng linthong tse lefatšeng. (Bakolose 3:2)

⁷ Etsoe re tsamaea ka tumelo, eseng ka pono. (2 Bakorinthe 5:7)

Leha ho le joalo, Mopapa Pius XI ha e le hantle o ile a ruta ho tsamaea ka pono ea hae ea kereke ea hae:

... Kereke ya Catholic ... ke mmuso wa Kreste lefatsheng. (Mongolo oa Pius *Quas Prima*).

Websaete ea *CatholicBible101* e re, “ ’ Muso oa Molimo o ile oa thehoa lefatšeng ke Jesu Kreste ka selemo sa 33 AD, ka sebōpeho sa Kereke ea Hae, e neng e eteletsoe pele ke Petrose . . . Leha hole jwalo Mmuso wa Modimo wa Millennium ha o yo mona leha e le Kereke ya Roma, empa o tla ba lefatsheng. Le hoja Kereke ea 'nete ea Molimo e na le “linotlolo tsa 'muso” (Mattheu 16:19), ba ipolelang hore ke kereke ke 'muso “ba nkile senotlolo sa tsebo” (Luka 11:52).

Kereke ea Roma e ruta ka matla khahlanong le 'Muso oa Molimo oa lefatšeng oa lilemo tse sekete o tlang haufinyane hoo e leng eona feela “thuto ea Mohanyetsi oa Kreste” e thathamisitsoeng ho *Catechism of the Catholic Church* :

676 Thetso ea Mohanyetsi oa Kreste e se e ntse e qala ho hlaha lefatšeng nako le nako ha ho etsoa tleleime hore e hlokomele ka hare ho histori hore tšepo ea messia e ka phethahalang ho feta histori ka kahlolo ea eschatological. Kereke e hanne esita le mefuta e fetotsoeng ea leshano lena la 'muso o tla tla tlas'a

lebitso la millenarianism... (Catechism of the Catholic Church. Imprimatur Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, leq. 194)

Ka masoabi, ba lumellanang le seo ba tla ba le mathata a maholo ka ho bolela Kosepele ea 'Muso oa Molimo qetellong. Ba bang ba tla nka

tšabehang khahlanong le ba e phatlalatsang (Daniele 7:25; 11:30-36). Empa, u ka 'na ua nahana, na bohole ba bolelang hore Jesu ke Morena ba ke ke ba ba 'musong? Che, ba ke ke ba ba teng. Hlokomela seo Jesu a se buileng:

²¹ "Hase e mong le e mong ea reng ho 'na , 'Morena, Morena,' ea tla kena 'musong oa maholimo, empa ho tla kena ea etsang thato ea Ntate ea maholimong. ²² Tsatsing leo, ba bangata ba tla re ho 'na : 'Morena, Morena, na ha rea ka ra profeta ka lebitso la hao, ra leleka bademona ka lebitso la hao, ra etsa meeka e mengata ka lebitso la hao na? ²³ Joale ke tla ba bolella, ke re: Ha kea ka ka le tseba le ka mohla; tlohang ho 'na , lōna ba etsang bokhopo!' (Matheu 7:21-23)

Moapostola Pauluse o ile a hlokomela hore "sephiri sa ho hloka molao" se ne se "se se ntse se sebetsa" (2 Bathesalonika 2:7) mehleng ea hae. Ho hloka molao hona ho boetse ho amana le ntho eo Bibele e lemosang khahlanong le eona mehleng ea bofelo e bitsoang "Sephiri, Babylon e Moholo" (Tšenolo 17:3-5).

"Sephiri sa ho hloka molao" se amana le ba ipolelang hore ke Bakreste ba lumelang hore ha ho hlokahale hore ba boloke Molao oa Molimo oa Melao e Leshome, joalo-joalo le/kapa ho na le mekhelo e mengata e amohelehang ho eona le/kapa ho na le mekhoa e amohelehang ea pako ea ho roba molao oa Molimo. molao, kahoo le hoja ba nahana hore ba na le sebōpeho sa molao oa Molimo, ha ba boloke mofuta oa Bokreste oo Jesu kapa baapostola ba Hae ba neng ba tla o nka e le o loketseng.

Bagerike le Baroma ba tšoana le Bafarisi ba neng ba tlōla litaelo tsa Molimo, empa ba bolela hore lineano tsa bona li ne li amoheleha—Jesu o ile a nyatsa mokhoa oo (Mattheu 15:3-9)! Esaia o ile a boela a lemosa hore batho ba ipolelang hore ke ba Molimo ba tla fetohela molao oa hae (Esaia 30:9). Borabele bona bo hlokang molao ke ntho eo, ka masoabi, re e bonang ho fihlela kajeno.

“Sephiri” se seng se bonahala e le sa hore Kereke ea Roma e bonahala e lumela hore merero ea eona ea sesole ea likereke le ho kopanya litumelo li tla lebisa khotsong le phetolelong eo e seng ea Bibele ea ‘Muso oa Molimo lefatšeng. Lengolo le lemosa khahlanong le bonngoe bo tlang ba likereke boo bo rutang hore, ka lilemo tse seng kae, bo tla atleha (hlokomela: *The New Jerusalem Bible* , phetolelo e amohetsoeng ke K’hatholike, e bontšitsoe):

⁴ Ba itihela fatše ka sefahleho ka pel’ a drakone hobane e ne e file sebata matla a eona; eaba ba itihela fatše ka sefahleho ka pel’ a sebata, ba re, ‘Ke mang ea ka bapisoang le sebata? Ke mang ea ka e loantšang?’ ⁵ Sebata sa lumelloa ho bua ka boithoriso ba sona le linyefolo tsa sona ‘me sa sebetsa ka likhoeli tse mashome a mane a metso e ‘meli; ⁶ Mme sa bua dinyefolo tsa sona, kgahlanong le Modimo, le lebitso la hae, le Tente ya hae ya lehodimo, le bohle ba ahileng moo. ⁷ La lumelloa ho loantša bahalaleli le ho ba hlōla, ‘me la fuoa matla holim ‘a morabe o mong le o mong, le batho bohle, le ba lipuo tsohle, le ba lichaba tsohle; ⁸ mme batho bohle ba lefatshe ba tla se kgumamela, e leng bohle bao mabitso a bona a eso ngolwe bukeng ya bophelo ya Konyana ya sehlabelo, haesale lefatshe le thewa. ⁹ Mang kapa mang ea utloang a mamele: ¹⁰ Ba bakeng sa kholeho ho isa kholehong; ba lefung ka sabole ho isa lefung ka sabole. Ke kahoo bahalaleli ba tlamehang ho ba le mavello le tumelo. (Tšenolo 13:4-10 , NJB)

Bebele e lemosa khahlanong le bonngoe ba Babylona ba nako ea bofelo:

¹¹ e leng la mangeloi a supileng a tshwereng dinkgo tse supileng la tla ho bua le nna, la re: Tloo kwano, mme ke tla o bontsha kahlolo ya seotswa se seholo, se dutseng pela metsi a mangata, ² seo

marena wohle a lefatshe a nang le sona. ba otswa, ba tahisa baahi bohole ba lefatshe ka veine ya bofebe ba hae.³ La nkisa lehoatateng ka moea, 'me moo ka bona mosali ea kaletseng sebata se sekarelata se nang le lihlooho tse supileng le linaka tse leshome 'me se ngotsoe mabitso a nyefolo hohle.⁴ Mosali eo o ne a apere seaparo se sekarelata le se sekarelata, a benya ka khauta le mahakoe le liperela, 'me o ne a tšoere senoelo sa khauta se tletseng litšila tse nyonyehang tsa botekatse ba hae; ⁵ **phatleng ya hae ho ne ho ngodilwe lebitso, lebitso la sephiri: 'Babylona e Moholo, mma diotswa tsohle le ditshila tsohle tse lefatsheng**.⁶ Ka bona hore o ne a tahiloe, a tahiloe ke mali a bahalaleli le mali a lipaki tsa Jesu; mme eitse ha ke mmona, ka hlollwa ka ho feletseng. (Tšenolo 17:1-6 , NJB)

⁹ Sena se hloka bohlale. Lihlooho **tse supileng ke maralla a supileng ao** mosali a lutseng holim'a 'ona. . .¹⁸ Mosali eo u mo boneng ke **motse o moholo o** nang le matla holim'a babusi bohole ba lefatše.' (Tšenolo 17:9 , 18 , NW)

¹ Kamora tseo, ka bona lengeloi le leng le theoha lehodimong, le neilwe matla a maholo; lefatshe le ne le kganya ka kganya ya hae.

² A hoeletsa ka lentsoe le phahameng, a re: 'Babylona e oelet, **Babylona e Moholo** e oelet, 'me e fetohile bolulo ba batemona le bolulo ba moea o litšila le nyonyana e 'ngoe le e 'ngoe e litšila, e nyonyehang.³ Lichaba tsohle li noelet veine ea botekatse ba hae ka ho teba; morena e mong le e mong oa lefatše o febile le eena, le mohoebi e mong le e mong o ruile ka bohlola ba hae.⁴ Lentswe le leng la bua le tswa lehodimong; Ke ile ka e utloa e re, ' **Tsoang ho eena, sechaba sa ka, e le hore le se ke la kopanela melatong ea hae le hore le se ke la jara likotlo tse tšoanang**.⁵ Dibe tsa hae di fihlile lehodimong, mme Modimo o hopotse melato ya hae: o etse jwalokaha o entse ba bang.⁶ A lefshoe chelete eo a e ntšitseng habeli. O lokela ho fuoa kopi e matla habeli ea motsoako oa hae.⁷ Boikhomoso bo bong le bo bong ba hae le meferefere ea hae e tla tšoana le tlhokofatso kapa boholoko. Ke beiloe teroneng joalo ka mofumahali, o nahana joalo; Ha ke mohlolahli 'me nke ke ka tseba ho shoeloa.⁸ Etsoe ka letsatsi le

le leng, likotlo li tla mo oela holimo: lefu la seoal e ho siama le tlala. O tla chesoal fatše. Jehova Molimo ea mo ahlotseng o matla.⁹ ‘Ho tla ba le mesarelo le lillo bakeng sa hae ke marena a lefatše a febileng le eena ’me a etsa menyaka le eena. Ba bona mosi ha o ntse o tuka, (Tšenolo 18:1-9 , NJB)

Ho Zakaria, Bibele e lemosa ka Babylona e tlang ’me e bontša hore bonngoe bo nepahetseng bo ke ke ba etsahala ho fihlela *ka mor'a hore* Jesu a khutle:

¹⁰ Hlokamelang! Hlokomela! “Balehang naheng ya leboya,” ho rialo Morena, “hobane ke le qhalanyeditse meyeng e mene ya lehodimo,” ho rialo Morena. ¹¹ Hlokamelang! Pholoha, uena **Sione, joale u lula le morali oa Babylona!**

¹² Etsoe Jehova oa mabotho o bua sena, ho tloha ha khanya e laela

Jehova , ka baditjhaba ba le tlatlapang, ke re: Ya le amang, o ama thaka ya leihlo la ka. ¹³ Joale bona, ke tla tsokela letsoho la ka holim ’a bona, ’me ba tla tlatlapua ke bao ba ba entseng makhoba.’ Ke moo le tla tseba hore Jehova wa makgotla o nthomile! ¹⁴ Opela, o thabe, wena moradi wa Sione, hobane jwale, ke a tla, ke tle ke dule le wena, ho bolela Jehova. ¹⁵ Letsatsing leo lichaba tse ngata li tla sokolohela ho Jehova. Ee, ba tla nna batho ba gagwe, mme ba tla aga mo gare ga lona. Ke moo le tla tseba hore Jehova wa makgotla o nthomile ho lona! ¹⁶ Jehova o tla rua Juda, e be kabelo ya hae lefatsheng le halalelang, mme a boela a kgetha Jerusalema. (Zakaria 2:10-16 , NJB ; hlokomela liphetolelong tsa KJV /NKJV itemana tsena li thathamisitsoe e le Zakaria 2:6-12)

Mekhatlo ea likereke le ea litumelo tse tsoakaneng eo Machaba a Kopaneng, Vatican, Maprostanta a mangata le baeta-pele ba Orthodox ea Bochabela ba e khotthalletsang e nyatsoa ka ho hlakileng ke Bibele ’me ha ea lokela ho khotthatsoa. Jesu o ile a lemosa ka ba *ipolelang* hore baa mo latela ba neng ba tla “khelosa ba bangata” (Mattheu 24:4-5). Bolumeli bo

bongata bo amana le "mopalami oa pere e tšoeu" oa Tšenolo 6:1-2 (eo E seng Jesu) le seotsoa sa Tšenolo 17.

Joalo ka Zakaria, Moapostola Pauluse le eena o rutile hore bonngoe ba 'nete ba tumelo bo ke ke ba etsahala ho fihlela *ka mor'a hore* Jesu a khutle:

¹³ ho fihlela bohole re fihlela bonngoe tumelong le tsebong ea Mora oa Molimo le ho theha Motho ea phethahetseng, ea phethahetseng ka botlalo le botlalo ba Kreste ka boeena. (Baefese 4:13 , NJB)

Ba lumelang bonngoe bona bo tla pele ho ho khutla ha Jesu ba fositse. Ha e le hantle, ha Jesu a khutla, O tla tlameha ho senya bonngoe ba lichaba tse tla mo khahlanyetsa:

^{11:15} Joale lengeloi la bosupa le letsat terompeta ea hae, 'me mantsoe a ne a utloahala a hoeletsa leholimong, hoeletsa, 'Muso oa lefatše o fetohile' muso oa Morena oa rōna le Kreste oa hae, 'me o tla busa ka ho sa feleng le kamehla. ¹⁶Baholo ba mashome a mabedi a metso e mene, ba dutseng teroneng ya Modimo, ba itihela fatshe ka diphatlatsa bona ba kgumamela Modimo , ^{17ba}re: "Re a o leboha, Morena Modimo o Matla wohle, Ya leng teng, ya neng a le teng. ho nka matla a hao a maholo le ho qala puso ya hao. ¹⁸Ditjhaba di ne di le moferefere, mme jwale ke nako ya tefetso ya hao, le ya hore bafu ba ahlolwe, le ya bahlanka ba hao baporofeta, le ya bahalaledi, le ya ba tshabang lebitso la hao, ba banyenyane le ba baholo ka ho tshwana, ba tle ba putswe. . Nako e fihlile ea ho timetsa ba senyang lefatše.' (Tšenolo 11:15-18 , NW)

^{19:6} 'Me ka utloa seo ho neng ho bonahala eka ke mantsoe a letšoele le leholo, joaloka molumo oa leoatle kapa lerata le leholo la sealuma, a araba, 'Halleluia! Puso ea Jehova, Molimo oa rōna, ea Matla 'Ohle, e se e qalile; . . . ¹⁹ Joale ka bona sebata, + le marena 'ohle a lefatše le mabotho a 'ona, a bokane hammo ho loantša Mopalami le lebotho la hae. ²⁰ Empa sebata sa tshwarwa,

le moporofeta wa bohata, ya entseng mehlolo lebitsong la sebata, mme a kgelositse ka tsona ba amohetseng ho tekwa ka letshwao la sebata, le ba rapelang setshwantsho sa sona. Ba babeli bana ba liheloa ba ntse ba phela ka letšeng la mollo o tukang sebabole .²¹ Ba bang kaofela ba ile ba bolaoa ke sabole ea Mopalami oa Mopalami, e neng e tsoa molomong oa hae, 'me linonyana tsohle tsa khora nama ea tsona. . .^{20,4} Eaba ke bona literone, moo ba neng ba lula litulo tsa bona, 'me holim'a bona o ile a fuoa matla a ho fana ka kahlolo. Ka bona meya ya bohle ba neng ba kgaotswe dihlooho ka baka la ho pakela Jesu le ho bolela lenseswe la Modimo, le ba hanneng ho kgumamela sebata kapa seemahale sa sona, le ho amohela letshwao diphatleng kapa matsohong a bona; ba phela, mme ba busa le Kreste ka dilemo tse sekete. (Tšenolo 19:6 , 19-21; 20:4 , NJB)

Hlokomela hore Jesu o tla tlameha ho felisa mabotho a lefatše a kopaneng khahlanong le Eena. Ebe Yena le bahalaledi batla busa. Ke nakong eo ho tla ba le bonngoe bo nepahetseng ba tumelo. Ka masoabi, ba bangata ba tla mamela basebeletsi ba bohata ba bonahalang ba le molemo, empa e se bona, joalokaha Moapostola Pauluse a ile a lemosa (2 Bakorinthe 11:14-15). Haeba ba bangata ba ne ba ka utloisia Bibele le Evangelie ea 'Muso oa Molimo ka 'nete ba ne ba ka fokotsa ho loantša Jesu.

7. Čehodla Božie kralestwo

Le hoja batho ba rata ho nahana hore re bohlale, kutloisiso ea rōna e na le meeli, empa “kutloisiso ea Molimo ha e fele” (Pesaleme ea 147:5).

Ke kahoo ho tla hlokahala hore Molimo a kenelle ho lokisa polanete ena.

Le hoja ba bangata ba lumela *ho Molimo*, batho ba bangata ha baa ikemisetsa ho phela kamoo A laelang kateng e le kannete. Ela hloko tse latelang:

⁸O u bontšitse, Uena motho, se molemo; Mme ke eng seo Jehova a se batlang ho wena haese ho etsa se lokileng, le ho rata mohau, le ho tsamaya le Modimo wa hao ka boikokobetso? (Bala Mikea 6:8.)

le Molimo ka boikokobetso hase ntho eo ka sebele batho ba ’nileng ba ikemisetsa ho e etsa. Ho tloha mehleng ea Adama le Eva (Genese 3:1-6) batho ba ’nile ba khetha ho itšetleha ka bona le lintho tse tlang pele bophelong ba bona, ho feta tsa Molimo, ho sa tsotellehe litaelo tsa Hae (Exoda 20:3-17).

Buka ea Liproverbia e re:

⁵ Tšepa Jehova ka pelo ea hao eohle, u se ke ua itšetleha ka kutloisiso ea hao; ⁶ Mo ditseleng tsohle tsa hao o ipolele yena, mme o tla o tsamaisa ditseleng tsa hao. ⁷ U se ke ua ipona bohlale; Tšaba Jehova, u furalle bobo. (Liproverbia 3:5-7)

Leha ho le joalo, batho ba bangata ba ke ke ba tšepa Molimo e le kannete ka lipelo tsa bona tsohle kapa hona ho emela hore A tsamaise mehato ea bona. Ba bangata ba re ba tla etsa seo Molimo a se batlang, empa ha ba se etse. Botho bo thetsitsoe ke Satane (Tšenolo 12:9) ‘me bo oetse litakatsong tsa lefatše le ‘boikhohomoso ba bophelo’ (1 Johanne 2:16).

Ka hona, ba bangata ba tlile ka lineano tsa bona tsa bolumeli le mebuso ea lefatše, hobane ba nahana hore ba tseba hamolemo. Leha ho le joalo, ha ba etse joalo (bapisa Jeremia 10:23) leha e le hore ba bangata ba ke ke ba baka e le kannete.

Ke ka lebaka leo batho ba hlokang Mmuso wa Modimo (bapisa le Mattheu 24:21-22).

Nahana ka Mahlohonolo

E 'ngoe ea letoto la lipolelo tse tsebahalang haholo tseo Jesu a ileng a fana ka tsona ke tsa thabo, tseo A faneng ka tsona Thutong ea Hae ea *Thabeng* ea Mehloaare.

Hlokomela tse ling tsa seo A se buileng:

³ "Ho lehlohonolo ba futsanehileng moyeng, hobane mmuso wa mahodimo ke wa bona. ⁴ Ho lehlohonolo ba llang, hobane ba tla tshediswa. ⁵ Ho lehlohonolo ba bonolo, hobane ba tla rua lefatshe. ⁶ Ho lehlohonolo ba lapetseng ho loka le ba nyoretsweng ho loka, hobane ba tla kgoriswa. ⁷ Ho lehlohonolo ba mohau, hobane ba tla hauhelwa. ⁸ Ho lehlohonolo ba pelo di hlwekileng, hobane ba tla bona Modimo. ⁹ Ho lehlohonolo ba bōpang khotsa, hobane ba tla bitsoa bana ba Molimo. ¹⁰ Ho lehlohonolo ba hlorisetwang ho loka, hobane mmuso wa mahodimo ke wa bona. (Matheu 5:3-10)

Ke 'Musong oa Molimo (bapisa le Mareka 4:30-31), oo hangata o bitsoang 'Muso oa leholimo ke Mattheu (bapisa le Mattheu 13:31), moo litsepiso tsena tse hlohonolofalitsoeng li tlang ho phethahala teng. Ke 'Musong oa Molimo moo tsepiso e tla phethahala ea hore ba bonolo ba rue lefatše 'me ba hloekileng ba bone Molimo. Lebella ka thabo litaba tse molemo tsa mahlohonolo a 'Muso oa Molimo!

Litsela Tsa Molimo li Lokile

'Nete ke hore Molimo ke lerato (1 Johanne 4:8 , 16) 'me Molimo HA A na boithati. Melao ea Molimo e bontša lerato ho Molimo le ho moahelani (Mareka 12:29-31; Jakobo 2:8-11). Mekhoa ea lefatše ke ea boithati, 'me e fellā ka lefu (Ba-Roma 8:6).

Hlokomela hore Bibele e bontša hore Bakreste ba sebele ba boloka litaelo tsena:

^{mong} le e mong ya dumelang hore Jesu ke Kreste, o tswetswe ke Modimo, mme e mong le e mong ya ratang ya tswetseng, o rata le ya tswetsweng ke wona. ² Re tseba ka sena hore re rata bana ba Modimo, ke ha re rata Modimo, mme re boloka ditaelo tsa wona. ³ Etsoe sena ke lerato la Molimo, hore re boloke litaelo tsa hae. Le ditaelo tsa Hae

ha li boima. (1 Johanne 5:1-3)

"Litaelo tsohle tsa Molimo ke ho loka" (Pesaleme ea 119:172). Litsela tsa hae li hloekile (1 Tite 1:15). Ka masoabi, ba bangata ba amohetse mefuta e sa tšoaneng ea "tlolo ea molao" 'me ha ba hlokomele hore Jesu HA A tlela ho felisa molao kapa baprofeta, empa ho tla phethahatsa (Mattheu 5:17), ka ho hhalosa moelelo oa 'ona oa sebele le ho o atolosa ho feta seo ba bangata ba se bolelang. monahano (mohlala Mattheu 5:21-28). Jesu o rutile hore " e mong le e mong ea li etsang le ho li ruta, o tla bitsoa e moholo 'musong oa maholimo." (Mattheu 5:19) (mantsoe "Muso oa Molimo' le "muso oa leholimo' aa feto-fetoha).

Bebele e ruta hore tumelo e se nang mesebetsi e shoele (Jakobo 2:17). Ba bangata ba bolela hore ba latela Jesu, empa ha ba lumele lithuto tsa Hae ka 'nete (Mattheu 7:21-23) 'me ba ke ke ba mo etsisa kamoo ba tšoanetseng ho mo etsisa (bapisa le 1 Ba-Korinthe 11:1). "Sebe ke tlolo ea molao" (1 Johanne 3:4) 'me bohole ba entse sebe (Ba-Roma 3:23). Leha ho le joalo, Bibele e bontša hore mohau o tla hlola kahlolo (Jakobo 2:13) kaha Molimo o hlile o na le morero bakeng sa bohole (bapisa le Luka 3:6).

Litharollo tsa batho, ntle le litsela tsa Molimo, li ke ke tsa sebetsa. 'Musong oa lilemo tse sekete, Jesu o tla busa ka "molamu oa tšepe" (Tšenolo 19:15), 'me ho tla rena molemo ha batho ba phela ka tsela ea Molimo. **MATHATA 'ohle a lefatše a teng hobane lichaba tsa lefatše lena li hana ho mamela Molimo le molao oa Hae** . Nalane e bontša hore botho ha bo khone ho rarolla mathata a sechaba:

⁶ Etsoe ho beha kelello nameng ho bolela lefu, empa ho beha kelello moeeng ho bolela bophelo le khotso. ⁷ Hobane ho batla ha nama ke bora ho Modimo; hobane ha e laolwe ke molao wa Modimo, mme e ka ba teng. ⁸ Ka baka leo, ba nameng ba ke ke ba kgahlisa Modimo. (Baroma 8:6-8)

Bakreste ba lokela ho tsepamisa maikutlo linthong tsa moea, 'me ba fuoa Moea oa Molimo ho etsa joalo mehleng ena (Baroma 8:9), ho sa tsotellehe mefokolo ea rona ea botho:

²⁶ Banabeso, le lemohe pitso ya lona hore ha se ba bangata ba bohlale ka nama, ha ho ba bangata ba matla, ha ho batlotlehi ba bangata. ²⁷ Empa Molimo o ikhethetse lintho tse booatla tsa lefatše hore o hlabise ba bohlale lihlong; ^{28Mme} Modimo o ikgethetse ditakatso tsa lefatsho le tse nyatsehang , le tse seng teng, hore o tle o etse lefeela tse leng teng, ^{29hore} ho se be nama e ka ithorisang pela wona. ³⁰ Empa ka yena, le ho Kreste Jesu, ya entsweng bohlale bo tswang ho Modimo bakeng sa rona, le ho loka, le kgalalelo, le topollo , ^{31hore} , jwalokaha ho ngotswe, ho thwe: "Ya ithorisang a ke a ithorise Moreneng." (1 Bakorinthe 1:26-31)

Bakreste ba lokela ho tlotsa leano la Molimo! Re tsamaea ka tumelo hona joale (2 Bakorinthe 5:7), re shebile holimo (Bakolose 3:2) ka tumelo (Baheberu 11:6). Re tla hlohonolofatsoa ka ho boloka litaelo tsa Molimo (Tšenolo 22:14).

Ke Hobane'ng ha Evangelie ea 'Muso oa Molimo e le teng?

Maprostanta a na le tšekamelo ea ho ikutloa hore hang ha a se a amohetse Jesu e le mopholosi, a batlile 'Muso oa Molimo. Mak'hatholike a lumela hore ba kolobelitsoeng, leha e sa le masea, ba kene kerekeng ea bona e le 'muso. Mak'hatholike le Eastern Orthodox ba atisa ho nahana hore ka lisakramente, joalo-joalo, ba batla 'muso oa Molimo. Le hoja Bakreste ba lokela ho kolobetsoa, Bagerike le Baroma-Prostanta ba sekamela ho tšepa lefatše hore le rarolle mathata a batho. Ba na le tšekamelo ea ho tsepamisa maikutlo lefatšeng (bapisa le Baroma 8:6-8).

Ho batla 'Muso oa Molimo pele (Matheu 6:33) ke sepheo sa bophelo bohle ba Bakreste. Sepheo, eseng ho talima lefatšeng bakeng sa tharollo, empa ho Molimo le litseleng tsa Hae. Litaba tse molemo tsa 'Muso oa Molimo li fetola bophelo ba rōna.

Bibele e re Bakreste ba tla busa le Jesu, empa na ua hlokomela hore seo se bolela hore Bakreste ba sebele ba tla busa metse? Jesu o ile a ruta:

¹² "Mohlomphehi e mong o ile a ea naheng e hôle ho ea inkela borena 'me a khutla. ¹³ A bitsa bahlanka ba hae ba leshome, a ba nea limina tse leshome, a re ho bona: Etsang khoebo ho fihlela ke khutla. ¹⁴ Empa baahi ba motse wa habo ba ne ba mo hloile, mme ba romela maqosa hore a mo sale morao, ba re: 'Ha re rate hore monna enwa a re buse.

¹⁵ "Yare ha a kgutla, a se a amohetse

mmusong , a laela hore bahlanka bao a ba neileng tjhelete, ba bitsetswe ho yena, a tle a tsebe hoba e mong le e mong o ruile bokae ka ho hweba. ¹⁶ Joale oa pele a tla, a re: 'Monghali, mina ea hao e bapetse limina tse leshome. ¹⁷ A re ho yena: O entse hantle, mohlanka ya molemo; kahobane u ile ua tšepahala ho se senyenyan, u be le matla holim'a metse e leshome.' ¹⁸ Wa bobedi a tla, a re: 'Monghadi, mina ya hao e bapetse diponto tse hlano. ¹⁹ Ka ho tšoanang a re ho eena: 'Le uena u buse metse e mehlano.' (Luka 19:12-19)

Tšepahala ho tse nyenyane tseo u nang le tsona hona joale. Bakreste ba tla ba le monyetla oa ho busa metse ea sebele, 'musong oa sebele. Jesu o ile a boela a re: "Moputso oa ka o ho 'na , ho putsa e mong le e mong ho ea ka mosebetsi oa hae."— Tšenolo 22:12 . Molimo o na le morero (Jobo 14:15) le sebaka (Johanne 14:2) bakeng sa ba tla mo arabela ka 'nete (Johanne 6:44; Tšenolo 17:14). 'Muso oa Molimo ke oa sebele 'me u ka ba karolo ea oona!

Qalong ea 2016, koranta ea *Science* e ne e e-na le sehlooho se reng "Matla a bongata" se neng se bontša hore bohlale ba maiketsetso le ho bokella batho ba bangata ho ka rarolla "mathata a khopo" a tobanagan le batho. Leha ho le joalo, sehlooho seo se ile sa hlöleha ho utloisia hore na bokhopo ke eng, re se re sa re letho ka hore na bo ka rarolloa joang.

Tšebelisano, ntle le ho latela litsela tsa 'nete tsa Molimo, e tla hlöleha ho hlöleha lekhlong la bo²¹ lilemo joalokaha e ne e le morao koana ka mor'a Morallo o Moholo ha batho ba ne ba sebelisana 'moho ho haha Tora ea Babele e hlölehileng (Genese 11:1-9).

Mathata a lefats'e, libakeng tse kang Middle East (ho sa tsotellehe melemo ea nakoana, mohlala, Daniele 9:27a; 1 Bathesalonika 5: 3), a ke ke a rarolloa ke batho-re hloka khotso ea 'Muso oa Molimo (Baroma 14). 17).

Mathata a bokhukhuni ba machaba, ho sa tsotellehe katleho e lebelletsoeng, a ke ke a rarolloa (bapisa le Ezekiele 21:12) ke ba thetsitsoeng ho Machaba a Kopaneng (bapisa le Tšenolo 12:9)—re hloka thabo le matšeliso a 'Muso oa Molimo.

Mathata a tikoloho HA A TLA rarolloa ke tšebelisano ea machaba, kaha lichaba tsa lefatše li tla thusa ho timetsa lefatše (Tšenolo 11:18), empa a tla rarolloa ke 'Muso oa Molimo.

Litaba tsa bohlola, ho ntša mpa, le ho rekisa litho tsa 'mele oa motho li ke ke tsa rarolloa ke USA (bapisa le Tšenolo 18:13), empa ka 'Muso oa Molimo.

Mokoloto o moholo oo USA, UK, le lichaba tse ling tse ngata li nang le oona o ke ke oa rarolloa ka khoebo ea machaba, empa qetellong (ka mor'a timetso ho latela Habakuke 2:6-8) ke 'Muso oa Molimo.

Ho hloka tsebo le ho se rutehe li ke ke tsa rarolloa ke Machaba a Kopaneng—re hloka 'Muso oa Molimo. Likhohlano tsa bolumeli li ke ke tsa rarolloa e le kannete ke mokhatlo leha e le ofe oa ho kopanya likereke o lumellanang le poloko ntle le Jesu oa 'nete oa Bibele. Sebe ke BOTHATA lefatsheng mme bakeng sa seo, re hloka sehlabelo sa Jesu le ho kgutla ha hae Mmusong wa Modimo. Saense ea kajeno ea bongaka ha e na likarabo tsohle bakeng sa bophelo bo botle ba motho—re hloka 'Muso oa Molimo.

Litaba tsa tlala li ke ke tsa rarolloa ke likokoana-hloko tse fetotsoeng liphatsa tsa lefutso tse behang likarolo tsa lefatše kotsing ea tlala ka lebaka la ho hlōleha ha lijalo—re hloka 'Muso oa Molimo.

Bofutsana bo boholo likarolong tse ling tsa Afrika, Asia, le libakeng tse ling, ha ba ntse ba rua molemo ka nakoana ho tloha nakong ea bofelo 'Babylona' (bapisa le Tšenolo 18:1-19), e ke ke ea rarolla bothata ba bofutsana-re hloka 'Muso oa Molimo. Kakanyo ya gore, kwa ntle ga Jeso, setho se ka tlisa topi mo 'metlheng eno e e bosula' ke efangele ya maaka (Bagalatia 1:3-10).

Karolo ea lilemo tse sekete ea 'Muso oa Molimo ke' muso oa sebele o tla thehoa lefatšeng. E tla thehoa melaong e lerato ea Molimo le moeta-pele oa Molimo ea lerato. Bahalaleli ba tla busa le Kreste ka lilemo tse sekete (Tšenolo 5:10; 20:4-6). 'Muso ona o tla kenyelletsa ba ka' nete ba ka Kerekeng ea Molimo, empa ha ho lengolo le bolelang hore 'Muso oa Molimo ha e le hantle ke Kereke (Katolike kapa ho seng joalo). Kereke ea Roma e hanyetse thuto ea lilemo tse sekete, 'me hamorao e tla hanana le molaetsa oa evangeli ea Bibele ka matla ha re ntse re atamela bofelo. Sena se kanna sa fumana phatlalatso e kholo ea litaba e ka thusang ho phethahatsa Mattheu 24:14.

Karolong ea oona ea ho qetela, 'Muso oa Molimo o tla akarelletsa "Jerusalema e Mocha, ea theohang leholimong a e-tsoa ho Molimo" (

Tšenolo 21:2) 'me keketseho ea oona e ke ke ea e-ba le bofelo. Ho ke ke ha hlola ho e-ba le ho se loke, masoabi le lefu ha li sa tla hlola li e-ba teng.

Ho bolela le ho utloisia kosepele ea 'Muso oa Molimo ke sehlooho sa bohlokoa sa Bibebe. Bangoli ba Testamente ea Khale ba rutile ka eona. Jesu, Pauluse le Johanne ba ile ba ruta ka eona. Thero ea khale ka ho fetisisa ea 'Bokreste' e ileng ea phela kantle ho Testamente e Ncha e rutile ka eona. Baetapele ba pele ba Bakreste ba lekholong la bobeli la lilemo, joaloka Polycarp le Melito , ba ile ba ruta ka eona. Rona ba Kereke e *Tsoelang Pele ea Molimo rea e ruta kajeno*. Hopola hore 'Muso oa Molimo ke taba ea pele eo Bibebe e bontšang hore Jesu o ile a bolela ka eona (Mareka 1:13 . E ne e boetse e le seo A ileng a bolela ka sona ka mor'a tsoho (Liketso 1:3)—'me ke ntho eo Bakreste ba lokelang ho e batla pele (Mattheu 6:33).

Evangeli ha e bue feela ka bophelo le lefu la Jesu. Kgateleno ya Efangele e Jesu le balatedi ba Gagwe ba neng ba e ruta e ne e le Bogosi jwa Modimo jo bo tlang. Evangeli ea 'muso e kenyelletsa pholoho ka Kreste, empa e boetse e kenyelletsa ho ruta ka bofelo ba mebuso ea batho (Tšenolo 11:15).

Hopola, Jesu o rutile hore bofelo bo ne bo ke ke ba tla ho fihlela ka mor'a hore kosepele ea 'muso e boleloe lefatšeng e le bopaki ho lichaba tsohle (Mattheu 24:14). Mme therou eo e a etsahala jwale.

Litaba tse monate ke hore **'Muso oa Molimo ke tharollo ea mathata ao batho ba tobaneng le 'ona** . Leha ho le joalo, bongata ha bo batle ho e tšehtesa, kapa ho e utloa, kapa hona ho batla ho lumela 'nete ea eona. 'Muso oa Molimo ke oa ka ho sa feleng (Mattheu 6:13), ha "lefatše lena lea feta" (1 Ba-Korinthe 7:31).

Ho bolela evangeli ea 'nete ea 'Muso oa Molimo ke ntho eo rōna ba Kereke e *Tsoelang Pele ea Molimo re leng hlakolosi ka eona*. Re ikitlaelletsa ho ruta lintho tsohle tseo Bibebe e li rutang (Mattheu 28:19-20), ho akarelletsa le 'Muso oa Molimo (Mattheu 24:14). Ha re ntse re emetse 'muso oo, re lokela ho ithuta le ho latela litsela tsa Molimo le ho tšelisa ba bang ba batlang ho lumela 'nete.

Na ha ua tšoanela ho tšehetṣa ho boleloa ha evangeli ea 'Muso oa Molimo o tlang? Na u tla lumela evangeli ea 'Muso oa Molimo?

Kereke ya Modimo e tswelangpele

Prezident USA Kereke ya Modimo e tswelangpele je w: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, Kalifornien, 93433 USA; web-ejki www.ccog.org.

Kereke ya Modimo e tswelangpele (CCOG) Weblinks

CCOG.ASIA Tuta strona koncentruje so na Azijou.

CCOG.IN Tuta webstrona méri so na tych z indiskim herbstwom.

CCOG.EU Tuta webstrona méri so na Europu.

CCOG.NZ Tuta webstrona méri so na Nowoseelandsku a druhe z britiskim pozadkom.

CCOG.ORG To je hłowna web-strona *Kereke ya Modimo e tswelangpele*. Wona służy ludzom na wšich kontinentach. Wón wobsahuje artikel, pokazki a wideja.

CCOGCANADA.CA Tuta webstrona méri so na tych w Kanadze.

CCOGAfrica.ORG Tuta strona méri so na čłowjekow w Africe.

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. To je španiskorěčna webstrona za *Kereke ya Modimo e tswelangpele*.

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. To je filipinska webstrona *Kereke ya Modimo e tswelangpele*. Wón ma informacie w jendželščinje a tagalogu.

News- und Stawizny - Weblinks

COGWRITER.COM Tuta webstrona je wažny připowědženski grat a wopřija powěsće, wučby, historiske artikel, wideja a profetiske updaty.

CHURCHHISTORYBOOK.COM To je lochce pytný web-wědomosć z artiklemi a informacijemi wo cyrkwinskih stawiznach.

BIBLENEWSPROPHECY.NET To je online-radijowa strona, kotař powěsće a bibliske temy wotkrywa.

YouTube- und BitChute-Videokanäle za předowanja a předowanja

BibleNewsProphecy Kanal. CCOG Predigt-Videos.

CCOGAfrica Kanal. CCOG-powěsće w afriskich rěčach.

CCOG Animations Kanal, zo bychu aspekty křesćanskeje wěry wučili.

CCOGSermones Kanal ma powěsće w španiskej rěči.

ContinuingCOG Kanal. CCOG-Videopredigten.

Foto pokazuje deleka někotre z mało zwostatych cyhelowych kamjenjow (plus někotre pozdžišo přidate) twarjenja w Jerusalemje, kotrež je druhdy jako kenakel

zname, ale lěpje hač cyrkej Boža na Jerusalemskej zapadnej hórce (tuchwilu Mt. Cion mjenowana):



Přiwozmje so, zo bě to městnosť snano najzažnišeho křesčanského cyrkwienského twarjenja. Twarjenje, w kotrymž by So Jězusowy "ewangelij wo Božim kralestwje" předował. To bě twarjenje w Jerusalemje, kotrež wučeše Ewangelij wo Božim kralestwje.

Z tuteje přičiny džakujemy so Bohu tež bjez přestaća, dokelž... Wy, bratřa, sće so stali z naslědnikom cyrkwjow Božich, kotrež su w Judeju w Chrystusu Jezusu. (1. Thessalonicher 2,13-14)

Wojujće chutnje wo wěru, kotraž bu na kóždy pad swyatym přepodata. (Judas 3)

Wón (Jezus) rjekny jim: "Dyrbju Kralestwo Bože tež druhim městam předować, přetož za tutón zaměr sym pósłał." (Lukas 4,43)

Ale hladajće za Božim kralestwom, a wšo to [c] so wam přida. Njebójće so, małe stadło, přetož spodobanje wašeho Wótca, wam Bože kralestwo dać. (Lukas 12,31-32)

A tutón ewangelij kralestwa budže so po cylym swěće jako swědčenje za wšitke narody předować, a potom příndže kónč. (Matthäus 24,14)